

13 JUL - PLANTAŽE a.d., Podgorica

**Finansijski iskazi za 2021. godinu
u skladu sa računovodstvenim propisima
Crne Gore**

i

Izvještaj nezavisnog revizora

SADRŽAJ

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

1 - 5

FINANSIJSKI ISKAZI

Iskaz o ukupnom rezultatu (Bilans uspjeha)

Iskaz o finansijskoj poziciji (Bilans stanja)

Iskaz o promjenama na kapitalu

Iskaz o novčanim tokovima

Napomene uz finansijske iskaze

IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA

Strana

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Aкционарима Друштва 13 Jul - Plantaže, Podgorica

Izvještaj revizora o finansijskim iskazima

Mišljenje

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza Akcionarskog društva 13 Jul - Plantaže, Podgorica (u daljem tekstu "Društvo"), koji obuhvataju iskaz o finansijskoj poziciji (u daljem tekstu: bilans stanja) na dan 31. decembra 2021. godine i iskaz o ukupnom rezultatu (u daljem tekstu: bilans uspjeha), iskaz o promjenama na kapitalu i iskaz o novčanim tokovima za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske iskaze koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2021. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Crnoj Gori i računovodstvenim politikama objelodanjenim u Napomeni 4. uz finansijske iskaze.

Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji ("Službeni list Crne Gore", br. 001/17) i Međunarodnim standardima revizije (MSR). Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima detaljnije su opisane u odjelu našeg izvještaja *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih iskaza*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa *Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe ("IESBA Kodeks") i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih iskaza u Crnoj Gori, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da nam pruže osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Materijalno značajna neizvjesnost koja se odnosi na stalnost poslovanja

Skrećemo pažnju na Napomenu 3.4. uz finansijske iskaze u kojoj je objelodanjeno da je Društvo ostvarilo gubitak nakon oporezivanja u iznosu od EUR 20,392,402 za godinu koja se završila na dan 31. decembar 2021. godine i ima nepokriveni gubitak na dan 31. decembar 2021. godine u ukupnom iznosu od EUR 28,769,345. U 2021. godini Društvo je 6 dana bilo na spisku blokiranih pravnih lica. Rukovodstvo Društva preuzima sve neophodne mjere kako bi obezbijedilo kontinuirano finansiranje i servisiranje postojećih obaveza. Pokrenuti su pregovori sa najvećim povjeriocima Društva o načinu plaćanja dospjelih obaveza i rukovodstvo Društva očekuje pozitivne ishode tih pregovora. Ovi događaji i uslovi, zajedno sa drugim pitanjima opisanim u Napomeni 3.4. ukazuju na postojanje materijalno značajne neizvjesnosti koja može da izazove značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovom pitanju.

Ostale informacije

Rukovodstvo je odgovorno za ostale informacije. Ostale informacije obuhvataju Izvještaj menadžmenta (koji ne uključuje finansijske iskaze i Izvještaj revizora o njima) za godinu koja se završava na dan 31. decembar 2021. Naše mišljenje o finansijskim iskazima se ne odnosi na ostale informacije i ne izražavamo bilo koji oblik zaključka kojim se pruža uvjeravanje o njima.

U vezi sa našom revizijom finansijskih iskaza, naša odgovornost je da pročitamo ostale informacije i pritom razmotrimo da li postoji materijalno značajna nedoslednost između njih i finansijskih iskaza ili naših saznanja stečenih tokom revizije, ili na drugi način, predstavljaju materijalno pogrešna iskazivanja.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Aкционарима Друштва 13 Jul - Плантаже, Подгорица

Ostale informacije (Nastavak)

У вези са извјештајем менадžmenta, спровели smo поступке у складу са Законом о računovodstvu. Ti поступци укључују првјеру да ли је извјештај менадžmenta састављен у складу са важећим одредбама Закона о računovodstvu.

Само на основу рада који smo обавили током ревизије финансијских исказа, по нашем mišljenju:

- информације објелоданјене у извјештају менадžmenta за 2021. годину, су по свим материјално значajним аспектима, усклађене са финансијским исказима друштва за 2021. годину;
- извјештај менадžmenta за 2021. годину је састављен у складу са одредбама Закона о računovodstvu; i

Поред тога, ако на основу рада који smo обавили, закључимо да постоји материјално значajно pogrešno исказивање осталих информација, од нас се захтева да ту чинjenicu saopštimo u izveštaju. У том смислу, не постоји ništa što bi trebalo da saopštimo u izveštaju.

Ključna pitanja revizije

Кљуčна питања ревизије су она питања која су, по нашем професионалном просудјивању, била од највећег значая у највишој ревизији финансијских исказа текућег периода. Ова питања су обрађена у контексту ревизије финансијских исказа у целини, као и у формирању нашег mišljenja o njima i mi ne izražavamo poseбно mišljenje o ovim питањима.

Utvrđili smo da su sledeća ključna питања revizije за saopštavanje u našem извјештају:

Ključna pitanja revizije	Kako smo adresirали ključno pitanje revizije
<p>1. Priznavanje prihoda (таčност evidentiranja prihoda), Napomena 17. uz finansijske iсказе</p> <p>Postoji inherentni rizik у вези са таčnošću priznatih прихода од услуга који произилазе из процедуре продaje и цјеновника друштва.</p> <p>Раčunovodstvene политике друштва које се односе на признавање прихода су објелоданјене у Напомени 4.1.</p>	<p>Обезbijedili smo razumijevanje процеса vezanih за priznavanje прихода.</p> <p>Sproveli smo testove контрола повезаних са приходима од услуга кроз првјеру дизајна и ефикасности relevantnih контрола vezanih за приходе од продaje производа и услуга.</p> <p>Takođe, спровели smo суštinske аналитичке procedure vezane за značajne vrste прихода, као и specifične procedure kako бисмо се увјерили у таčnost i kompletност priznatih прихода у току године.</p> <p>Na bazi спроведених procedura zaključili smo да је друштво признавало приходе у складу са примјеним računovodstvenim politikama.</p>

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Aкционарима Друштва 13 Jul - Плантаже, Подгорица

Ključna pitanja revizije (Nastavak)

2. Vrednovanje nekretnina, postojanja i opreme po fer vrijednosti Napomena, bilans stanja 2. uz finansijske iskaze	
<p>Nekretnine, postojanja i oprema i biološka sredstva u ukupnom iznosu od EUR 408,902,891 čine 88% ukupne aktive Društva na dan 31. decembra 2021. godine.</p> <p>U finansijskim iskazima nekretnine, postojanja i oprema su evidentirane po revalorizovanim vrijednostima, koje izražavaju njihovu poštenu (fer) vrijednost na dan revalorizacije (procjene), umanjenu za ukupan iznos ispravke vrijednosti po osnovu obračunate amortizacije i ukupan iznos ispravke vrijednosti po osnovu obezvredenja.</p> <p>Fer vrijednosti nekretnina, postojanja i opreme u vlasništvu Društva bile su predmet procjene na dan 31. decembra 2021. godine od strane nezavisnog procjenitelja.</p> <p>Procijenjena fer vrijednost nekretnina, postojanja i opreme izvršena je primenom troškovnog, tržišnog i prinosnog pristupa. Ključni faktori koji utiču na rezultat procjene, a koji uključuju određeni stepen prosuđivanja, su:</p> <ul style="list-style-type: none">projekcija prihoda i rashoda;poslovni dobitak;sadašnji trošak zamjene sredstva;diskontne stope ili stope kapitalizacije koje se primjenjuju na projektovane buduće tokove gotovine; iostvarene cijene u nedavnim transakcijama za slične, odnosno uporedive nepokretnosti na relevantnom tržištu. <p>U skladu sa navedenim, procjena fer vrijednosti nekretnina, postojanja i opreme smatra se ključnim revizijskim pitanjem.</p> <p>Rukovodstvo Društva obezbjeđuje prethodno navedene ulazne pretpostavke za modele procjene i odgovorno je za imenovanje kvalifikovanih nezavisnih procjenitelja koji imaju zadatku da im pomognu u utvrđivanju diskontnih stopa i procjeni fer vrijednosti koji odražavaju tekuće tržišne uslove i realno stanje sredstava koja su predmet procjene.</p>	<p>Usmjerili smo naše testiranje procijenjene fer vrijednosti nekretnina, postojanja i opreme na ključne pretpostavke rukovodstva, odnosno projekcije novčanih tokova, diskontne stope (ili stope kapitalizacije) i uporedive cijene korišćene za potrebe procjene i metodologiju procjene.</p> <p>Naše procedure revizije obuhvatile su i angažovanje naših internih stručnjaka da nam pomognu u sledećem:</p> <ul style="list-style-type: none">- ocjeni pretpostavki korišćenih u obračunu diskontnih stopa i preračunavanju ovih stopa;- kritičkoj ocjeni da li su modeli koje je koristio nezavisni procjenitelj u skladu sa zahtjevima MRS 16 "Nekretnine, postojanja i oprema" i MSFI 13 "Odmjeravanje fer vrijednosti";- analizi projektovanih budućih tokova gotovine primijenjenih u modelima da bismo utvrdili da li su realni i opravdani s obzirom na tekuće makroekonomski okolnosti i stanje nekretnina u vlasništvu Društva;- analizi oskretljivosti ključnih pretpostavki; i- poređenju projektovanih tokova gotovine, uključujući i pretpostavke u vezi sa stopama rasta prihoda i operativnim marginama, sa istorijskim rezultatima u cilju provjere tačnosti i opravdanosti projekcija rukovodstva. <p>Pretpostavke korišćene od strane rukovodstva uporedive su sa istorijskim rezultatima i očekivanim budućim izgledima. Primjenjene diskontne stope i uporedive cijene su odgovarajuće u datim okolnostima, a metodologija primijenjena u procjeni od strane kvalifikovanog nezavisnog procjenitelja je u skladu sa pravilima struke.</p>

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Aкционарима Друштва 13 Jul - Плантаже, Подгорица

Odgovornosti rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske iskaze

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih iskaza u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Crnoj Gori, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 52/2016), kao i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih iskaza koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih iskaza, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na nastavak poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih iskaza

Naš cilj je sticanje uvjerenja u razumnoj mjeri o tome da finansijski iskazi, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uvjerenje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjerenja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno značajan pogrešan iskaz ako takav iskaz postoji. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ukoliko se može u razumnoj mjeri očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomski odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih iskaza.

Kao dio revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom obavljanja revizije.

Mi takođe:

- Identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim iskazima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i obavljamo revizijske postupke koji su prikladni za te rizike, i pribavljamo dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaznje interne kontrole.
- Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrol Društva.
- Vršimo procjenu adekvatnosti primijenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i da li, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u našem izvještaju revizora skrenemo pažnju na odgovarajuća objelodanjivanja u finansijskim iskazima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Aкционарима Друштва 13 Jul - Плантаже, Подгорица

Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih iskaza (Nastavak)

- Vršimo ocjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih iskaza, uključujući i objelodanjivanja, kao i da li su u finansijskim iskazima prikazane osnovne poslovne promjene i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje smo identifikovali tokom naše revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se prepostavi da utiču na našu nezavisnost, i, gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Od pitanja koja su saopštена licima ovlašćenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih iskaza za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u našem izveštaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrđimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posledice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

Partner u angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Milovan Popović.

Podgorica, 20. jun 2022. godine



Popunjava pravno lice	
Matični broj 02016281	Sifra djelatnosti 0121
Popunjava	

Naziv: "13. Jul-Plantale" d.o.o.
Sjedište: Bulevar Šerfa de Gola br 2.

ISKAZ O REZULTATU /BILANS USPIJEHA/
u periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	→ EUR- iznos	
				Tekuća godina	Prijeđena godina
1	2	3	4	5	6
50 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201	17	22,961,133,36	18,023,391,13
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202	18	-4,158,170,38	3,257,487,51
62	3. Prihodi od aktiviranja ulznaka i robe	203	19	732,863,05	158,128,83
54 i 65	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204	20	1,187,063,01	545,211,53
62, 691 i 692	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		185,580,53	72,703,04
62, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206		1,000,250,08	471,588,69
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207		1,582,40	519,80
	5. Troškovi poslovanja (209+210)	208	21	15,191,989,25	19,723,349,19
60 i 51	a) Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi materijala	209		8,775,342,63	8,055,418,06
53, 54 (do) i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		3,393,561,89	8,627,719,59
540	Amortizacija	210a		3,033,084,73	3,039,211,51
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211	22	10,505,055,72	11,831,255,42
52 (do)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		5,229,873,40	2,417,729,26
52 (do)	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		3,775,182,32	4,413,526,16
52 (do)	1/ Troškovi poreza	214		814,353,90	1,000,472,77
52 (do)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215			
52 (do)	3/ Troškovi doprinosa	216		2,950,828,42	3,413,053,39
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217	23	9,288,260,66	177,933,68
580, 583, 582, 589 (do)	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja straine imovine (osim finansijske)	218		9,139,891,47	876,70
584, 589 (do)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtnje imovine (osim finansijske)	219		148,367,19	177,054,98
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220	24	3,674,444,19	6,346,534,18
	i. Puslovnji rezultat (201+202+203+204+208+211+217+220)	221		-18,456,460,78	-18,694,855,47
	ii. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222			
660 (do)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223		0,00	0,00
661 (do)	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224		0,00	0,00
669 (do)	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225		0,00	0,00
	10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorenih zaduga) (227 do 229)	226	25	48,910,26	84,281,05
660 (do)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227		0,00	0,00
661 (do)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228		0,00	0,00
662 (do), 663 (do), 664 (do), 669 (do)	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229		48,910,26	84,281,05
	11. Ostali prihodi po osnovu kamate, kursnih razdika i drugih efekata ugovorene zaduge (231 do 233)	230	26	0,00	85,44
660 (do)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekuci potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231		0,00	0,00
661 (do)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekuci potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232		0,00	0,00
662 (do), 663 (do), 664 (do), 669 (do)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekuci potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233		0,00	85,44
	12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtnje imovine (235-236)	234	27	0,00	-668,825,81

683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklajivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrte imovine	235		0.00	0.00
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklajivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrte imovine	236		0.00	0.00
	12. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237	28	1,789,135.00	1,639,905.86
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licema	238		0.00	0.00
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licema	239		0.00	0.00
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240		1,789,135.00	1,639,905.86
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		-1,740,224.74	-2,276,365.17
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja preje oporezivanja (221+241)	242		-20,196,685.52	-18,969,218.64
690 - 590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243		0.00	0.00
	V. Rezultat preje oporezivanja (242+243)	244		-20,196,685.52	-18,969,218.64
721	1. Takući porez na dobit	245		195,716.43	92,504.00
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		194,895.63	92,504.00
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		-20,392,401.95	-18,876,714.64
	VI. BRUTO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (250 do 257)	249		0.00	0.00
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i biločekih uvestava	250		0.00	0.00
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inozemnog poslovanja	251		0.00	0.00
332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252		0.00	0.00
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih: naknade aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naihoda	253		0.00	0.00
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254		0.00	0.00
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zadete neto ulaganja u inozemno poslovanje	255		0.00	0.00
336	7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedginga tokova gotoviny	256		0.00	0.00
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257		0.00	0.00
	VII. DOLOŽENI PORESKI RASHODI I LI PRIHODI PERIODA U VEZI SA DRUGIM STAVKAMA REZULTATA /POVEZANIM SA KAPITALOM/	258		0.00	0.00
	VIII. NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (249-258)	259		0.00	0.00
	IX. NETO SVEBUHVATNI REZULTAT (248+259)	260		-20,392,401.95	-18,876,714.64
X. ZARADA PO AKCIJU	261				
1. Osnovna zarada po akciji	262				
2. Umanjena (izvodnjena) zarada po akciji	263				
XI. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA VLASTNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	264				
XII. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA KOJI NE OBEZBEDIUJU KONTROLU	265				

Obracac uskladen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/36) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I Vijeća

U Podgorici,
Dan 16.05.2022
god.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izkaza



Dodgovorno lice

Naziv "El. Jel-Plantaz" a.d.

Sedište: Bulevar Sarta de Gola br. 2

ISKAZ O FINANCIJSKOJ POZICIJI /BALANS STANJA/

na dan 31.12.2021. godine

-0 EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Imena		
				Tekuća godina	Pretходne godine Prethodno stanje (20. g.)	Početno stanje (20. g.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. AKTIVI						
00	A. NEUPLAĆENI UPRISANI KAPITAL	001		0	0	0
01	B. STALNA IMOVINA (003+009+016)	002		438,498,029	24,593,198	0
011	C. NERIMATERIALNA IMOVINA (004 do 007)	003	1	83,822	14,237	0
011.014	1. Ulaganja u trgovinu	004		0	0	0
011.014	2. Koncesije, patenti, licence i sличne prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		18,822	13,857	0
011.014	3. Goodwill	006		0	0	0
011.015	4. Aksiuste u nematerijalne ulaganja i nematerijalna ulaganja u prepremi	007		13,000	0	0
II. NEKRETRNE, POSTROJENJA, OPREMA I BILOČKA SREDSTVA (008+010+011+015)						
020.072	1. Zemljišta i objekti	008	2	408,903,381	72,355,159	0
022	2. Postrojene opreme	009		368,593,659	29,101,930	0
028	3. Ostala upotrebljiva oprema, stari i sprem (012+013+014)	010		18,328,379	18,123,360	0
028	3.1. Investiciona nekretnine	011		73,791,886	18,057,301	0
028.029	3.2. Biološka sredstva	012		0	0	0
028.029	3.3. Ostala neposredno učinkujuća materijalna stala i sredstva	013		23,370,885	18,057,300	0
028.029	4. Rezerv za nekretnine, postrojene, opreme i biološka sredstva - nekretnine, postrojene, opreme i biološka sredstva u prepremi	014		81,002	81,002	0
III. DUGOVRDNE FINANSIJSKE ULAGANJA I DUGOVRDNA POTRAŽIVANJA (017 do 020)						
020.0301001	1. Ulaganja u kapitalu pravnih pravnih lica	015		1,647,640	1,647,640	0
020.0301001, 020.0301002	2. Dugovrđni krediti matičnim i zavisnim pravnim licima	016		0	0	0
020.0301001, 020.0301002	3. Ulaganje u kapitalu kod pravnih lica (nek zavisnih pravnih lica)	017		58,183	57,337	0
020.0301001, 020.0301002	4. Dugovrđni krediti, pravni licenca kod kojih postoji ulaganje u kapitalu (nek zavisnih pravnih lica)	018		0	0	0
020.0301001, 020.0301002	5. Ulaganje u kapitalu koja se vrednuju metodom učeta	019		0	0	0
020.0301001, 020.0301002, 020.0301003	6. Dugovrđna finansijska ulaganja (dani krediti i hantje od vrednosti)	020		0	0	0
020.0301001, 020.0301002, 020.0301003	7. Ostali dugovrđni finansijski plasmani i potraživane	021		343,543	504,895	0
020.0301001, 020.0301002, 020.0301003	C. OBILJEŽENA SREDSTVA (026+031+035+043+048)	022		3,221,721	317,538	0
020.0301001, 020.0301002, 020.0301003	D. OBILJEŽENA SREDSTVA (026+031+035+043+048)	023		53,275,039	55,588,590	0
020.0301001, 020.0301002, 020.0301003	E. DUGOVRĐENE SREDSTVA (027 do 030)	024		47,831,255	51,791,533	0
10	1. Zalihne materijale i materijalizirana rezerve, rezerve delovi, stari inventari i auto gume	025		5,273,127	3,693,538	0
11	2. Neobvezana proizvodnja	026		38,624,687	42,380,925	0
12/13	3. Opšte preneseni i roba	027		5,543,471	5,273,048	0
15	4. Ostali rezerve	028		0	0	0
II. KRATKORĐNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)						
201.203.0209001	1. Potaživanja od kupaca	029		2,000,768	2,024,749	0
201.203.0209001	2. Potaživanja od matričnog i zavisnih pravnih lica	030		0	0	0
201.203.0209001	3. Potaživanja od ostalih posavrsanih lica	031		0	0	0
201.203.0209001	4. Dugovrđena potraživanja (036+037+038)	032		2,219,144	3,094,612	0
201.203.0209001	4.1. Potaživanja sa vlasnicima potraživatelja	033		0	0	0
201.203.0209001	4.2. Potaživanja po posavrsenom na delujućim projektima	034		0	34,945	0
201.203.0209001	4.3. Ostala vrednosna pomeravanja	035		2,219,144	3,094,612	0
201.203.0209001	E. KRATKORĐNI POMERAVI (040 do 043)	036		374,722	3,844,181	0
236.030	1. Ulaganje u kapital zavisnih pravnih lic (nematerijalna ulaganja)	037		0	0	0
236.030	2. Ostvareni rezerve iz ulaganja i ulagajeni rezervi u deli	038		0	0	0
236.030	3. Ostali kratkoprdo finansijski plasmani	039		274,552	2,884,181	0
24	V. ROTOVINA MARCOPIMA I USLUGA	040		46,320	157,338	0
24	VI. STALNA SREDSTVA NAMENJENI PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBJETAVLJENO	041		0	0	0
24 razm 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	042		17,934	36,300	0
24	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+048)	043		465,404,379	134,524,829	0
III. PASIVA						
30	A. KAPITAL (052+061+103+125+131+138)	101		386,696,054	89,894,641	0
31	B. OSNOVNI KAPITAL	102	10	83,493,589	83,493,589	0
32	C. NEUPLAĆENI UPRISANI KAPITAL	103		0	0	0
32	D. FINANCIJSKA PREMIA	104		0	0	0
32	E. REZERVE (018+019+105+109+110)	105	11	828,831,810	6,817,997	0
321	1. Zakonske rezerve	106		0	3,554,445	0
321.030	2. Stanovane rezerve	107		6,423,433	0	0
321.030	3. Drugie rezerve	108		0	2,843,576	0
321.030, 322, 323, 325, 326, 327	4. Potaževanje rezervacione rezerve i nematerijalni gušći po iznosu finansijskih sredstava i drugih komponenti rezulta predstavljanog rezulta	109		337,876,377	315,738	0
323, 324, 325, 326, 327	5. Negativna rezervacione rezerve i nematerijalni gušći po iznosu finansijskih sredstava i drugih komponenti rezulta predstavljanog rezulta	110		0	0	0
323, 324, 325, 326, 327	E. NEVREDNOCNI DOŠTETNI I GUŠĆNI (111+112+114+115)	111	11	28,766,547	8,176,941	0
323	1. Herapskredeni došteti (111+112+114+115)	112		15,446,712	15,446,712	0
323	2. Herapskredeni došteti neto naknadne godine	113		0	0	0
323	3. Gušak ramen godine	114		18,876,715	0	0
323	4. Gušak ramen godine	115		20,394,401	18,876,715	0
323	VII. UČESCI KOJE JE OBEZBEĐUJE KONTROLU	116		0	0	0

B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+120)	117	13	14,886,324	19,291,431	0	
I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (118 do 121)	118		1,731,833	3,710,363	0	
404(d) i 405(d) i	1. Rezerviranja za rizikove i druge beneficije poslovnih	119	548,806	512,866		
405(d) i 406, 407 i 408	2. Rezerviranja za rizikove u godišnjem roku	120	0	0		
41, 414, 415 i 416	3. Ostale dugoročne rezervirane	121	1,185,203	3,206,166		
41, 414, 415	E. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122	13,076,503	15,571,069		
41, 414, 415	1. Degornji krediti	123	12,041,637	15,362,993		
41, 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124	155,866	208,077		
409	C. ODRŽEĆE PORESKE OBAVEZE	125	14,199,395	2,736,350		
405(d) i 406, 407 i 408	D. DUGOROČNI ODRŽEĆI PRIMCI I PRIMJUENE DONACIJE	126	0	0		
	E. KRATKORDINA REZERVIRANJA I KRATKORDINE OBAVEZE (129+130)	127	13	29,355,729	27,444,549	0
407	I. KRATKORDINA REZERVIRANJA	128		0	1,974,364	
	II. KRATKORDNE OBAVEZE (129 do 137)	129	29,355,729	20,840,155	0	
420(d) i, 423(d) i, 424(d) i, 425(d) i, 426 i 428(d) i	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130		0	0	
422(d) i, 423(d) i, 424(d) i, 425(d) i i 428(d) i	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131	6,658,917	7,585,385		
430	3. Privremenje, depoziti i finansije	132	0	0		
433, 434, 435 - 439	4. Obaveze prema obveznikima	133	6,823,395	6,123,452		
438(d) i	5. Obaveze prema ministarstvima	134	0	0		
439 i 441	6. Obaveze prema institucijama i zavodima pravnim formama	135	0	0		
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim pravnim formama	136	0	0		
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale trgovinske obaveze (138 do 142)	137	13,076,916	8,565,116		
438(d) i	9.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138	5,278	179,102		
439 i 440	9.2. Ostale kreditorske obaveze	139	13,076,395	6,503,245		
431 i 436	9.3. Obaveze po osnovu ponosa na dobitku vrijednosti i ostale javne prihoda	140	1,397,114	244,501		
481	9.4. Obaveze po osnovu profitne moštva	141	47,059	41,069		
427	9.5. Obaveze po osnovu izreditava raznopravnih prodaja i izreditova profesijskih kojih je obveznik	142	0	0		
480, 491, 494, 495(d) i 496, 497 i 498	F. PAGINNA VREDMENSKA RAZGRANIČENJA	143	348,885	256,856		
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+142)	144		465,404,373	134,524,029	0

Obrasci su istaknuti sa datom: 4. Zakona o računovodstvu i 3. diktata o pozicijama (DS/176) - BREZOVICOM 2013/SAJEU EVROPSKOG PARLAMENTA I VJEĆA

U Podgorici
Dana, 26.05.2022.
godine:

Lice odgovorno za izstavljanje finansijskih izvježbi



Temeljno lice

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine

Red red. 1	OPIK Red. 2	Osnovni kapital (grupa 50) Red. 420	Red. 3	Dodatak kapital (grupa 50) Red. 320	Red. 4	Neplaćeni kapital (grupa 31)	Red. 5	Dodatak prihoda (grupa 30)	Red. 6	Raspore (gr. 321, 322)	Red. 7	Rezervi iznosom revenova (grupa 33)	Red. 8	Neplaćeni dobjit (grupa 34)	Red. 9	Gubitak (grupa 35)	Red. 10	Dokupljeni kopirajući akcije i udjeli (gr. 287)	Red. 11	Ukupno (Red. 2+3+4+5+6+7+8+9+ 10)			
1	Stanje na dan 31.12.2019. godine	420	0	419	0	428	0	431	6,847,125.17	448	209,975.17	455	10,499,772.46	464	0.00	473	0	482	106,210,461.78				
2	Dodatak rezervišani iznosom materijalne izdatice prelaza i promjene iznosom rezervišanih poljiva	422	0.00	421	0	429	0	426	0	432	0.00	447	0.00	456	0.00	461	0.00	474	0	481	0.00		
3	Kontrovare početna stanja na dan 01.01.2020. godine (r. br. 3+4)	403	91,653,588.98	412	0	423	0	430	0	439	6,867,125.17	448	209,975.17	457	10,499,772.46	466	0.00	475	0	484	106,210,461.78		
4	Povećanje prihoda u 2020. godini	426	0.00	413	0	422	0	421	0	442	-439,102.93	449	0.00	456	0.00	467	-18,876,715.04	476	0	481	-18,815,817.97		
5	Stanje na dan 31.12.2020. godine (r. br. 3+4)	400	91,653,588.98	414	0	425	0	432	0	441	5,608,022.74	450	209,975.17	459	10,499,772.46	468	-18,876,715.04	477	0	486	39,894,643.81		
6	Dodatak rezervišani iznosom materijalne izdatice prelaza i promjene iznosom rezervišanih poljiva	426	0.00	411	0	424	0	425	0	435	0	442	0.00	453	0.00	469	0.00	478	0	487	0.00		
7	Kontrovare početna stanja na dan 31.12.2021. godine (r. br. 5+6)	402	91,653,588.98	416	0	425	0	434	0	443	6,408,022.74	452	209,975.17	463	10,499,772.46	470	-18,876,715.04	479	0	488	89,898,643.81		
8	Povećanje prihoda u 2021. godini	408	0.00	411	0	426	0	435	0	448	27,430.51	458	317,166.801.52	462	0.00	471	-20,392,401.95	480	0	489	-296,801,410.68		
9	Stanje na dan 31.12. 2021. godine (r. br. 7+8)	409	91,653,588.98	432	0	421	0	436	0	445	6,435,432.75	454	317,166.801.52	461	10,499,772.46	471	-39,268,116.93	481	0	490	386,696,054.05		

Otvoreci uskladjeni sa članom 4. Zakona o računovodstvu (SL list CC) broj C52/110 - DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VJEĆA

U Poduzeću:

Dana 26.05.2022. godine

nije odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvještaja



Odgovorni češ

Popunjava pravno lice	
Matični broj 02016281	Šifra djelatnosti 0121
Popunjava	

Naziv: "13.Jul - Plantaze" a.d.
Sjedište: Podgorica

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine

POZICIJA	Redni broj	iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	24.782.052	27.054.655
1. Prodaja i primjeni avansi	302	24.175.343	26.515.971
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	104	4
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	606.605	538.680
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	23.686.180	28.401.663
1. Isplate dobavljačima i daci avansi	306	12.912.748	11.468.314
2. Zarade, naknade zarada i ostali licići rashodi	307	7.993.519	13.976.540
3. Plaćene kamate	308	617.381	688.163
4. Porez na dobitak	309	0	0
5. Plaćanja po ostanu ostalih javnih prihoda	310	2.162.532	2.268.536
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	1.095.873	-1.347.008
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	0	27.536
1. Prodaja akcija i udjela	313	0	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	0	0
3. Ostali finansijski plasmani	315	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316	0	0
5. Primljene dividende	317	0	27.536
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	713.305	1.899.886
1. Kupovina akcija i udjela	319	0	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	713.305	1.878.886
3. Ostali finansijski plasmani	321	0	21.000
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	-713.305	-1.872.350
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	8.703.451	12.097.725
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325	8.703.451	12.097.725
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	9.194.037	10.342.700
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329	9.063.526	10.249.227
3. Finansijski lizing	330	129.134	93.322
4. Isplaćene dividende	331	1.277	150
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-490.586	1.754.526
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-108.018	-1.464.833
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	157.338	1.622.172
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335	0	0
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336	0	0
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	49.320	157.339

U Podgorici Uzeo odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza
Dana: 26.05.2022. godine

Odgovorno lice



AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

AD «13. JUL - PLANTAŽE» PODGORICA

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
za godinu završenu 31. decembra 2021.godine**

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

1. DJELATNOST

1.1. Pravni status

Akcionarsko društvo «13. JUL - PLANTAŽE», Podgorica (u daljem tekstu Društvo), registrovano je kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici 14. Avgusta 2002. godine u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, pod registracionim brojem 40000895.

1.2. Djelatnost

Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja, prerada i promet poljoprivrednih proizvoda, proizvodnja vina i žestokih pića, proizvodnja loznog i voćnog sadnog materijala, proizvodnja ribe i riblje mlađi (kalifornijska pastrmka), ugostiteljstvo i trgovina.

Na dan 31. decembra 2021. godine Društvo ima prosječan broj od 602 zaposlenih radnika, odnosno na dan 31. decembra, 2020. godine drustvo je imalo prosječan broj od 581 zaposlenih radnika.

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Finansijski iskazi za tekuću 2021. godinu su sastavljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list CG", br. 145/21) i Zakonom o reviziji ("Službeni list CG", br. 1/2017) i drugim računovodstvenim propisima koji se primjenjuju Crnoj Gori .

Na osnovu Zakona o računovodstvu i Zakonom o reviziji, pravna lica u Crnoj Gori su u obavezi da vodenje poslovnih knjiga, priznavanje i procjenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i objelodanjivanje finansijskih izvještaja vrše u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumijeva Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih iskaza ("Okvir"), Međunarodne računovodstvene standarde ("MRS"), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja ("MSFI") kao i tumačenja koja su sastavni dio standarda.

Dodatno, finansijski izvještaji su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica (Sl.list CG br. 013/22) koji odstupa od zahtjeva u skladu sa MRS1-Prikazivanje finansijskih izvještaja.

Finansijski iskazi su sastavljeni na osnovu načela stalnosti poslovanja, što prepostavlja relativno stabilne uslove privređivanja, odnosno da stanje u privredi i društvu i buduće mjere ekonomske i monetarne politike neće imati značajan i negativan uticaj na budući finansijski položaj i rezultate poslovanja Društva.

Obračunski osnov za pripremu ovih finansijskih iskaza čini nastanak poslovnih događaja, osim za informacije koje se koriste za Iskaze o tokovima gotovine.

Podaci u Finansijskim izvjestajima iskazani su u eurima.

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

3. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH ISKAZA

3.1. Izjava o usklađenosti

Društvo je sastavilo finansijske iskaze u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore (Službeni list CG, br.145/21 od 31.12.2021 god.), koji zahtijeva da finansijski iskazi budu pripremljeni u skladu sa svim prevodima Međunarodnih Standarda Finansijskog Izvještavanja (MSFI), odnosno na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) u Crnoj Gori (Službeni list RCG 69/2002).

3.2. Pravila procjenjivanja

Finansijski iskazi sastavljeni su u skladu sa načelom istorijskog troška, osim ukoliko je specifično navedena primjena fer vrijednosti.

3.3. Zvanična valuta iskaza

Finansijski iskazi su prikazani u Evropskoj Valuti (EUR, €) koja predstavlja funkcionalnu valutu Društva, a sve vrijednosti su zaokružene na najbliži broj, osim ako nije drugačije naznačeno.

3.4. Načelo stalnosti poslovanja

Finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja koji podrazumijeva da će Društvo nastaviti sa poslovanjem u doglednoj budućnosti.

Društvo je preuzeo niz aktivnosti u cilju nastavka poslovanja, po pitanju redukcije troškova, povećanja Prihoda od prodaje I poboljšanja stanja likvidnosti. Uporedo sa tim, kompanija privodi kraju otpočetni process reprograma kredita čime će 2022. godinu bitno rasteretiti odliva po osnovu plaćanja glavnice . Nadalje , pokrenuta je inicijativa za kompezaciju poreskog duga za stalnu imovinu prema Ministarstvu finansija I Vladi Crne Gore Društvo očekuje da će početkom zadnjeg kvartala 2022. godine ovaj process biti uspješno završen.

Društvo je oglasilo niz prarcela za prodaju koje nisu privедeni namjeni, te se očekuje prilivi po osnovu prodaje zemljišta do kraja 2022. godine.

Društvo je usvojilo poslovni plan kojim su dati targeti firme u cilju ostvarivanja pozitivne EBITDA.

Prvi kavratl 2022. godine je na nivou realizacije Prihoda od prodaje iz 2019. godine čime su dati jasni signali po pitanju oporavka plasmana proizvoda na domaćem i inostranom tržištu. Komercijalne aktivnosti su funkcionalne na način da su ostvareni efekti gotovinske realizacije koji značajno premašuju planirane, posebno ako se uzme u obzir poslovni plan.

Rukovodstvo Društva smatra da su aktivnosti koje se sprovode u Društvu upravo garancija više u pogledu obezbjeđivanja preduslova za kontinuirano poslovanje. Sama činjenica da je Društvo obezbijedilo proizvodnju za tekuću godinu je dovoljan argument koji ide u prilog navedenoj tvrdji. Reprocjena nepokretne imovine i zaliha (forenzika ukupne aktive), uspostavljanje revizionog odbora, unapređenje korporativnog poslovanja, digitalizacija i informatička transformacija Društva, skladan odnos sa većinom stakeholdera, poboljšanje percepcije transparentnosti rada Društva u javnosti itd. upravo ukazuju da su kritični momenti poslovanja Društva iza nas, odnosno da ne predstoje.

Zbog svega navedenog Rukovodstvo smatra da Društvo ima adekvatne resurse da nastavi sa poslovanjem u doglednoj budućnosti. Shodno tome, priloženi finansijski iskazi Društva su pripremljeni po načelu stalnosti poslovanja.

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

3.5. Uporedni podaci

Uporedni podaci, odnosno početna stanja predstavljaju podatke sadržane u finansijskim iskazima za 2020. godinu.

4. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Osnovne računovodstvene politike primijenjene za sastavljanje ovih finansijskih iskaza navedene su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primijenjene na sve prikazane godine, osim ako nije drugačije naznačeno.

U nastavku dajemo pregled najvažnijih primjenjenih računovodstvenih politika, za bolje razumijevanje i ocjenu finansijskih iskaza, kako slijedi:

4.1. Prihodi od prodaje

Prihod se priznaje kada nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunatih prihoda od prodaje.

Prihodi obuhvataju prihode od uobičajenih aktivnosti Društva i dobitke. Prihodi od uobičajenih aktivnosti su prihodi od prodaje proizvoda i usluga, a evidentiraju se nakon izvršene prodaje proizvoda i usluga. Prihod se iskazuju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za PDV i eventualne popuste.

Društvo ostvaruje prihode od prodaje iz svog proizvodnog programa - vina, rakije, grožđa, breskve kajsije, loznih kalemova, ribe, maslinovog ulja, nara, maloprodaje i ugostiteljskih usluga.

Prihodi od izvršenih usluga su priznati u bilansu uspjeha u skladu sa nivoom dovršenosti transakcije na dan bilansiranja. Nivo dovršenosti transakcije se procjenjuje na bazi pregleda izvršenog posla.

Prihod od kamata se priznaje na vremenski proporcionalnoj osnovi primjenom metode efektivne kamatne stope.

4.2. Ostali poslovni prihodi

Ostali poslovni prihodi uključuju prihode od zakupnina, prihode od naplate otpisanih potrazivanja i prihode od smanjenja obaveza iz ranijih godina.

4.3. Poslovni rashodi

Rashodi pretstavljaju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva.

Troškovi koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva uključuju troškove vezane za nabavku materijala za proizvodnju - zaštitnih sredstava, djubriva, enoloških sredstava, repro materijala- flaša, čepova, etiketa, kartonske ambalaže, alu kapica, održavanje sredstava rada, kao i za druge poslovne rashode (troškovi bruto zarada i ostali lični rashodi, amortizacija, nematerijalni troškovi i ostali troškovi).

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

4.4. Troškovi zarada

Troškove zarada čine troškovi neto zarada, poreza i doprinosa, naknade članovima Odbora direktora, naknade članovima Revizorskog odbora, troškovi otpremnina i ostala primanja zaposlenih.

Društvo obračunava i plaća doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje i doprinose za osiguranje od nezaposlenosti, po stopama utvrđenim zakonom, na bazi bruto zarade zaposlenih. Troškovi doprinosa priznaju se u bilansu uspjeha u istom periodu kada i troškovi zarada na koje se odnose.

4.5. Ostali poslovni rashodi

Troškovi održavanja, popravki i zamjene evidentiraju se u bilansu uspjeha u trenutku kada nastanu. Troškovi rekonstrukcije i unapređenja, koji mijenjaju kapacitet ili svrhu stalnih sredstava dodaju se na vrijednost stalnih sredstava.

4.6. Amortizacija

Amortizacija je obračunata proporcionalnom metodom tako što se nabavna ili revalorizovana vrijednost stalnih materijalnih sredstava amortizuje u jednakim godišnjim iznosima tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja. Amortizacija u računovodstvene svrhe je obračunata kako slijedi:

Glavne grupe sredstava	Procijenjeni vijek trajanja	Stopa amortizacije (%)	Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)
Građevinski objekti	33-100	1-3	5
Oprema	3-50	2-30	15 I 20
Zasadi vinove loze	13-59	1,7-7,5	15
Zasadi breskve	15-33	3-6,5	15
Osnovno stado	5-10	10-20	30

Amortizacija za poreske svrhe obračunata je na osnovu Pravilnika o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije (Sl. List RCG br.28/2002), kao i Zakona o porezu na dobit pravnih lica lica (»Sl. list RCG«. br. 65/01, 12/02, 80/04, 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 06/13, 55/16, 146/21).

4.7. Nematerijalna imovina

Nematerijalna ulaganja su inicijalno priznata po nabavnoj vrijednosti. Naknadno vrednovanje nematerijalnih ulaganja izvršeno je po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti i eventualne kumulirane gubitke po osnovu obezvrijedenja.

Korisni vijek nematerijalnih ulaganja je procijenjen kao određen.

Nematerijalna ulaganja sa određenim korisnim vijekom upotrebe se amortizuju i testiraju se na umanjenje vrijednosti kada god se jave indikatori da nematerijalno ulaganje može da bude obezvrijedeno. Amortizacija nematerijalnih ulaganja se obračunava primjenom proporcionalne metode kako bi se njihova nabavna vrijednost rasporedila tokom njihovog procijenjenog vijeka trajanja koji je 5 godina.

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

Dobici i gubici koji proističu iz rashodovanja ili prodaje nematerijalnih ulaganja se priznaju u bilansu uspjeha perioda kada je nematerijalno ulaganje rashodovano, odnosno prodato, i to u visini razlike između novčanog priliva i knjigovodstvene vrijednosti sredstva.

4.8. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema se početno priznaju po nabavnoj vrijednosti. Nabavna vrijednost uključuje izdatke direktno pripisive nabavljenom sredstvu.

Pozicije nekretnina, postrojenja i opreme obuhvataju materijalne stavke koje se drže za korišćenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba i usluga, za iznajmljivanje ili u administrativne svrhe i za one koje će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda. Kod početnog priznavanja iskazuju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavna vrijednost je formirana kao fakturna vrijednost uvećana za troškove nastale do stavljanja sredstva u upotrebu osim vrijednosti poreza na dodatu vrijednost.

Mjerenje naknadnog ulaganja u već priznata sredstva radi produženja vijeka upotrebe ili povećanja kapaciteta od kojih se očekuje buduća ekomska korist iznad prvobitno procijenjene za ta sredstva, vrši se po nabavnoj vrijednosti. Naknadno ulaganje utvrđeno na ovaj način uvećava vrijednost sredstva (osnovicu za amortizaciju). Ostali naknadni izdaci terete rashode perioda kao što je tekuće održavanje.

Nekretnine, postrojenja i oprema se naknadno iskazuju po fer vrijednosti, zasnovanoj na periodičnim, u skladu sa MRS najmanje trogodišnjim, a najviše petogodišnjim, procjenama vrijednosti koje vrše nezavisni procjenitelji, umanjenoj za kasniju amortizaciju.

Povećanje knjigovodstvene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu revalorizacije iskazuje se u okviru kapitala na računu revalorizacione rezerve. Smanjenja knjigovodstvene vrijednosti kojima se umanjuju prethodna povećanja vrijednosti istih sredstava terete direktno revalorizacione rezerve; sva ostala smanjenja terete bilans uspjeha. Povećanja knjigovodstvene vrijednosti sredstava kojima se ukidaju prethodna umanjenja vrijednosti se priznaju u korist bilansa uspjeha.

Naknadni izdaci kojima se mijenja kapacitet ili vijek trajanja ili se očekuje da će Društvo u budućnosti imati ekonomskih koristi od tog sredstva, i ako se njegova vrijednost može pouzdano izmjeriti, iskazuju se kao povećanje vrijednosti osnovnog sredstva.

Zemljište se ne amortizuje. Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se primjenom proporcionalne metode kako bi se rasporedila njihova nabavna ili revalorizovana vrijednost do njihove rezidualne vrijednosti, tokom procijenjenog vijeka upotrebe.

Procijenjeni korisni vijek upotrebe pojedinih grupa sredstava i primjenjene stope amortizacije korišćene su pri obračunu amortizacije za 2021 čiji pregled je dat pod tačkom 4.6. Amortizacija.

Nekretnine, postrojenja i oprema isknjižavaju se iz evidencije po otuđenju ili kada se ne očekuju buduće ekomske koristi od upotrebe ili otuđenja tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa osnovnog sredstva (kao razlika između neto prodajne vrijednosti i neto knjigovodstvene vrijednosti) priznaju se u bilansu uspjeha odgovarajućeg perioda.

Biološka sredstva

Biološka sredstva obuhvataju zasade vinove loze i bresaka, osnovno stado i ribe. Zasadi vinove loze i breskve su obuhvaćeni procjenom na 31.12.2021. godine i knjiženi su po fer tržišnoj vrijednosti.

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

4.9. Zalihe

Zalihe obuhvataju materijal, rezervne djelove, alat i inventar koji su nabavljeni i drže se radi korišćenja u toku rada, nedovršenu proizvodnju, gotove proizvode i robu u prometu na malo.

Vrijednost zaliha materijala iskazuje se po cijeni koštanja ili po neto prodajnoj vrijednosti, u zavisnosti od toga koja je niža. Vrijednost proizvodnje u toku i gotovih proizvoda uključuje sve direktnе troškove proizvodnje, kao i odgovarajući dio troškova pogonske režije.

Zalihe robe evidentiraju se po nabavnim cijenama. Obračun troškova zaliha robe, koje se drže za prodaju, vrši se po metodu prosječne cijene.

Ispravka vrijednosti zaliha, u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost, vrši se na teret rashoda. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima, otpisuju se.

Troškovi materijala se evidentiraju po metodu prosječne ponderisane cijene.

Za obračun cijene koštanja rinfuz vina i gotovih proizvodaza 2021. godinu korišćena su sledeća dokumenta:

- Pravilnik o metodologiji obračuna cijene koštanja kompanije „13. jul – Plantaže“ a.d.
- Uputstvo za obračun cijene koštanja kompanije „13. jul – Plantaže“ a.d.
- Izvodi iz pravilnika, uputstva i MRS2.

U cijenu koštanja ušli su troškovi na nivou RJ Vinogradarstvo, koje uključuje sve troškove kalendarske godine zakљučno sa 31.10.2021. kao i nedovršenu proizvodnju iz prethodne godine.

Troškove se raspoređuju proporcionalno učešću površine određenih sorti u ukupnoj površini vinskog i stonog grožđa, I na taj način se dobiju troškove za svaku sortu pojedinačno. Ovi troškovi su polazna osnova za izvođenje troškova pojedinačnih vina, na osnovu zapisnika RJ Prerada, a na osnovu učešća svake sorte grožđa u konkretnom vinu.

U cijenu koštanja vina ulaze još i troškovi održavanja za kalendarsku 2021. godinu raspoređeni u zavisnosti od mjesta troška, koji se odnose na RJ Vinogradarstvo i RJ prerada, kao i troškovi održavanja i čuvanja vina kojima su dodati i troškovi enoloških sredstava za tu kalendarsku godinu.

4.10. Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Potraživanja od kupaca se evidentiraju i vrednuju u visini fakturne vrijednosti umanjene za ispravku vrijednosti za sumnjiva i sporna potraživanja.

4.10.1. Potraživanja

Potraživanja iz poslovnih odnosa iskazana su po njihovoj nominalnoj vrijednosti. Kod priznavanja potraživanja se polazi od koncepta vjerovatnosti da će buduća ekonomska korist postojati. Kada je određeni stepen nenaplativosti izvjestan onda se vrši indirektno smanjenje ekonomske koristi za procijenjeni očekivani iznos na teret ostalih poslovnih rashoda u Iskazu o ukupnom rezultatu (bilansu uspjeha). Objektivni dokaz umanjenja potraživanja može uključiti: značajnu finansijsku teškoću pravnog lica, kašnjenje ili propust u plaćanju ili kada postane vjerovatno da će dužnik otici pod stečaj ili finansijsku reorganizaciju.

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

4.10.2. Ispravka vrijednosti potraživanja

Kod priznavanja imovine se polazi od koncepta vjerovatnosti da će buduća ekonomska korist, vezana za tu stavku, pricati u Društvo. Kada je određeni stepen nenaplativosti izvjestan onda se vrši indirektno smanjenje ekonomske koristi za procijenjeni očekivani iznos na teret rashoda u Iskazu o ukupnom rezultatu (bilans uspjeha). Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prodaje vrši se na osnovu procjenjivanja naplativosti od strane rukovodstva Društva.

Rezervisanja za umanjenje vrijednosti potraživanja se utvrđuju kada postoji objektivan dokaz da Društvo neće biti u mogućnosti da naplati sve iznose koje potražuje u skladu sa prvobitnim uslovima. Knjigovodstvena vrijednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrijednosti, a iznos umanjenja se priznaje u bilansu uspjeha u okviru pozicije „Ostali rashodi“. Društvo vrši ispravku vrijednosti potraživanja ukoliko su ona starija od 365 dana. Kada se utvrdi da je potraživanje nenaplativo, otpisuje se na teret ispravke vrijednosti potraživanja.

Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio otpisan, iskazuje se u bilansu uspjeha u okviru „Ostalih prihoda“.

4.11. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se iskazuju po nominalnoj vrijednosti.

U iskazima o tokovima gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumijevaju se gotovina u blagajni, depoziti po viđenju i novčana sredstva na računima kod poslovnih banaka i druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja.

5. Kapital

Prema izvodu iz Centralno kliriškog depozitarnog društva na dan 31. decembra 2021. godine, učešće akcionara u akcijskom kapitalu Društva je sljedeće:

AKCIONARI	Kapital	Strukt.u %	Broj akcija
Investiciono - razvojni fond	20,372,538.36	22.23%	39,844,589
Republicki fond penzijskog i invalid.osiguranja	19,701,015.34	21.50%	38,531,225
Zavod za zapošljavanje Republike Crne Gore	7,817,625.14	8.53%	15,289,703
Vlada Crne Gore	3,361,148.15	3.67%	6,573,730
DRŽAVNI KAPITAL	51,252,326.99	55.92%	100,239,247
Crnogorska komercijalna banka a.d.	8,458,569.86	9.23%	16,543,262
Investicioni fondovi	2,376,259.08	2.59%	4,647,485
Fizička lica	24,888,058.23	27.15%	48,676,038
Kastodi računi - fizička lica	3,744,359.32	4.09%	7,323,214
Ostala pravna lica	934,015.74	1.02%	1,826,747
OSTALI AKCIONARI	40,401,262.23	44.08%	79,016,746
UKUPNO:	91,653,589.22	100.00%	179,255,993

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

5.1. Revalorizacione rezerve

Revalorizacione rezerve su formirane po osnovu efekata procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme koja je izvršena na dan 31.12.2021. godine.

Pozitivni efekti procjene vrijednosti po poštenoj (fer) vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme evidentiraju se u poslovnim knjigama Društva kao povećanje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme i revalorizacionih rezervi. Negativni efekti procjene vrijednosti evidentiraju se kao smanjenje vrijednost materijalne imovine na teret rashoda u Iskazu o ukupnom rezultatu (bilans uspjeha) nakon smanjenja do iznosa postojećih revalorizacionih rezervi koje se odnose na konkretno sredstvo.

Revalorizacione rezerve se ne mogu iskoristiti i raspodijeliti dok se sredstvo čijom procjenom su nastale na neki način ne otudi ili rashoduje.

U skladu sa MRS revalorizacione rezerve se ne mogu koristiti za povećanje osnovnog kapitala, niti u cijelini mogu služiti za pokriće gubitka osim onog dijela koji je realizovan i može se prenijeti na neraspoređenu dobit kao rezultat razlike po obračunu amortizacije revalorizovane i nerevalorizovane vrijednosti imovine.

Povećanje knjigovodstvene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu revalorizacije iskazuje se u okviru kapitala na računu revalorizacionih rezervi. Smanjenje knjigovodstvene vrijednosti kojima se umanjuje prethodno povećanje vrijednosti istih sredstava, terete direktno revalorizacione rezerve, dok sva ostala smanjenja terete bilans uspjeha.

Vrijednost isknjiženja sredstava po osnovu rashoda i manjka svake godine se prenosi sa revalorizacione rezerve na neraspoređenu dobit.

6. Obaveze po kreditima

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrijednosti priliva. U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti, tj. razlici između ostvarenog priliva i iznosa otplata.

Obaveze po kreditima se klasificuju kao kratkoročne ukoliko je rok otplate do 12 mjeseci od datuma bilansa stanja. Obaveze koje dospijevaju u periodu nakon 12 mjeseci od datuma bilansa stanja se klasificuju kao dugoročne.

7. Obaveze prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima su obaveze za preuzetu robu ili primljene usluge u redovnom toku poslovanja.

8. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju kada Društvo ima postojeću obavezu (zakonsku ili ugovorenou) koja je rezultat prošlih događaja, gdje je vjerovatno da će biti potreban odliv resursa da se izmiri obaveza i može se dati pouzdana procjena iznosa obaveze, a sve u skladu sa pragarafom 14 MRS37.

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

9. Porezi i doprinosi

9.1.1. Porez na dobit – tekući porez

Troškovi poreza na dobit uključuju tekući i odloženi porez. Poreska obaveza se priznaje u bilansu uspjeha, izuzev iznosa koji se odnosi na stavke direktno priznate u kapitalu.

Porez na dobit se od 1. januara 2005. godine obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica Član 28 lica (»Sl. list RCG«. br. 65/01, 12/02, 80/04, 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 06/13 , 55/16,) Stopa poreza na dobit je proporcionalna i iznosi 9% od poreske osnovice.

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u Iskazu o ukupnom rezultatu (bilans uspjeha), a uz uskladivanje prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Poreski propisi Crne Gore predviđaju da se gubici nastali iz poslovnih odnosa, izuzev onih iz kojih proizilaze kapitalni dobici i gubici, mogu prenositi na račun dobiti iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa stanja u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je u primjeni od 01.01.2002. godine (Sl. list RCG br. 65/01, 12/02, 40/08, 86/09, 40/11,14/12,06/13, 055/16, 046/21).

9.1.2. Porez na dobit – odložena poreska sredstva / obaveze

Poreski efekti koji se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se pojedina sredstva i obaveze priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva i obaveze iskazane u finansijskim izvještajima, su iskazani kao odložena poreska sredstva ili odložene poreske obaveze.

Odloženi porezi na dobit se obračunavaju na privremene razlike između sadašnje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme u finansijskim iskazima i njihove vrijednosti za svrhe oporezivanja.

9.1.3. Porezi i doprinosi koje ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi, doprinosi i druge dažbine koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju porez na dodatu vrijednost i druge poreze, naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim republičkim i lokalnim poreskim propisima. Ovi porezi i doprinosi su prikazani u Iskazu o ukupnom rezultatu (bilans uspjeha) u okviru ostalih poslovnih rashoda.

10. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni plasmani odnose se na ulaganja u druga pravna lica i vode se po nabavnoj vrijednosti. Prilikom početnog priznavanja mjere se po njihovoj nabavnoj vrijednosti koja predstavlja poštenu vrijednost nadoknade koja je za njih data. Učešće u kapitalu pravnih lica čiji se finansijski iskazi uključuju u konsolidovani bilans vrednuje se po knjigovodstvenoj vrijednosti.

11. Beneficije zaposlenih

Otpremnine koje po sili zakona isplaćuje Društvo zaposlenima prilikom odlaska u penziju predstavljaju otpremnine u skladu sa MRS 19. Ovakve isplate ne treba da terete troškove perioda u kojem je izvršena isplata zaposlenima, već je potrebno da se stečeno pravo na te isplate ukalkuliše tokom zaposlenja, odnosno od datuma zaposlenja do datuma kada se vrši isplata po osnovu stečenih prava. Kako je isplata otpremnina zakonski zahtjev i nije izvjesno da će važiti u periodu dužem od deset godina, uprava smatra da je veoma teško pouzdano procijeniti rast zarada i odrediti odgovarajuću diskontnu stopu u skladu sa MRS 19, što sve ukazuje da se ne radi o realnoj nego o potencijalnoj obavezi.

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

12. Fer vrijednost sredstava i obaveza

Poslovna politika Društva podrazumijeva da se objelodane informacije o tome da su sredstva i obaveze u finansijskim iskazima iskazani po pravičnoj vrijednosti ako za nju postoje zvanične tržišne informacije i ako se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. Zbog nepostojanja zvaničnih tržišnih informacija, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi. Po mišljenju rukovodstva, iznosi u finansijskim iskazima odražavaju realnu vrijednost u datim okolnostima, vjerodostojnu i korisnu za potrebe izvještavanja.

13. Upravljanje finansijskim rizikom

Društvo koristi razne finansijske instrumente, kao što su potraživanja od kupaca i obaveze prema dobavljačima, koji direktno proističu iz njegovog poslovanja. Društvo ne koristi izvedene finansijske instrumente, niti je trgovalo istima, u toku 2020. I 2021. godine.

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata valutni rizik, rizik kamatne stope, rizik gotovinskog toka i rizik promjene cijena), kreditni rizik i rizik likvidnosti.

Upravljanje rizicima obavlja Finansijska služba Društva koja identificira i procjenjuje finansijske rizike i definira načine zaštite od rizika.

Kreditni rizik

Kreditni rizik obuhvata rizik da dužnici neće izmiriti svoje obaveze po osnovu finansijskih instrumenata ili ugovora, dovode i do finansijskih gubitaka. Društvo je izloženo kreditnom riziku iz redovnog poslovanja, uglavnom po osnovu potraživanja od kupaca.

Rizik kamatnih stopa

Rizik Društva od promjene fer vrijednosti kamatnih stopa proističe iz dugoročnih kredita. Krediti uzeti po promjenljivim kamatnim stopama izlažu Društvo kamatnom riziku novčanog toka, dok krediti uzeti po fiksnim kamatnim stopama izlažu Društvo riziku promjene fer vrijednosti kreditnih stopa.

Rizik likvidnosti

Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine, kao i obezbjedenje adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućeg iznosa kreditnih obaveza i mogućnost da se izravna pozicija na tržištu.

Projekcija ukupnih tokova gotovine vrši se na nivou Društva. Služba finansija kontinuirano prati likvidnost Društva kako bi obezbijedila dovoljno gotovine za potrebe poslovanja.

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

14. Značajne računovodstvene procjene i pretpostavke

Sastavljanje finansijskih iskaza u skladu sa primijenjenim okvirom za izvještavanje zahtijeva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekte na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih iskaza, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih iskaza, a koje djeluju razumno u datim okolnostima. Na bazi ovih informacija se formira pretpostavka o vrijednosti sredstava i obaveza, koju nije moguće neposredno potvrditi na bazi drugih informacija. Stvarna vrijednost sredstava i obaveza može da odstupa od vrijednosti koja je procijenjena na ovaj način.

BILANS STANJA

STALNA IMOVINA

1. Nematerijalna ulaganja

005	NEMATERIJALNA IMOVINA	31.12.2021	31.12.2020
011	Nematerijalna imovina - softver	16,822.28	13,837.10
	Ukupno:	16,822.28	13,837.10

007	NEMATERIJALNA ULAGANJA U PRIPREMI	31.12.2021	31.12.2020
011	Nematerijalna ulaganja u pripremi	15.000.00	0.00
	Ukupno:	15.000.00	0.00

Ukupno nematerijalna ulaganja **31,822.28** **13,837.10**

Nematerijalna imovina

Nabavna vrijednosti

Stanje na početku 2021. godine	215.615,94
Povećanje u toku 2021. godine	10.907,98
Otuđenja i rashodovanja	

Stanje na 31. decembar 2021. godine **226.523,92**

Ispravka vrijednosti

Stanje na početku 2021. godine	201.778,84
Otuđenja i rashodovanja	
Amortizacija ze tekuću godinu	7.922,80

Stanje na 31. Decembar 2021. godine **226.523,92**

Sadašnja vrijednost na 31. decembar 2021. godine **16.822,28**

AD "PLANTAŽE" PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

2. Nekretnine, postrojenja i oprema

	Zemljište (020)	Građevinski objekti (022)	Postrojenja i oprema (023)	Višegodišnji zasadi (021)	Osnovno stado (025)	Ostale NPO (026)	NPO u pripremi (027)	Avansi za NPO (028)	Ukupno
NABAVNA VRJEDNOST									
Stanje na dan 1. januara 2020. godine	22,117,415	30,993,099	48,195,702	40,579,060	17,750	88,115	1,879,211	400,497	144,270,848
Nabavke		-169,490	1,442,123		41	200			1,272,874
Prenos sa investicija u toku		-128,205		1,272,669			-757,143		387,321
Otudjenja i rashodovanja					-2,550			-350,497	-353,047
Stanje na dan 31. decembra 2020. godine	22,117,415	30,823,608	49,509,621	41,851,728	15,241	88,315	1,122,068	50,000	145,577,996
Nabavke 2021			207,844						207,844
Prenos sa investicija u toku 2021		209,107	263,221	1,031,918			-621,122		883,124
Otudjenja i rashodovanja 2021			-442,972		-243	-30			-443,245
Reprocjena - dodati efekat 2021	317,504,237	-1,669,220	-31,374,141	-20,365,706					264,095,170
Stanje na dan 31. decembra 2021.g.	339,621,652	29,363,495	18,163,573	22,517,941	14,998	88,285	500,946	50,000	410,320,889
ISPRAVKA VRJEDNOSTI									
Stanje na dan 1. januara 2020. godine		13,469,986	34,899,800	22,130,093	14,501	7,313			70,521,693
Amortizacija		579,954	1,603,987	846,552	174				3,030,667
Otudjenje i rashodovanje		-210,848	-118,026		-650				-329,524
Stanje na dan 31. decembra 2020. godine	0	13,839,093	36,385,761	22,976,645	14,998	7,313	0	0	73,223,810
Amortizacija		582,697	1,544,033	886,415	66				3,013,210
Otudjenja i rashodovanja			-396,482			-30			-396,512
Reprocjena - dodati efekat 2021		-14,027,301	-37,379,139	-23,015,097					-74,421,537
Stanje na dan 31. decembra 2021.g.	0	394,488	154,174	847,963	14,091	7,283	0	0	1,417,999
NEOTPISANA VRJEDNOST:									
31. decembra 2020. godine	22,117,415	16,984,515	13,123,860	18,875,083	1,216	81,002	1,122,068	50,000	72,355,159
NEOTPISANA VRJEDNOST:									
31. decembra 2021. godine	339,621,652	28,969,007	18,009,399	21,669,978	907	81,002	500,946	50,000	408,902,891

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

009	ZEMLJIŠTE I OBJEKTI	31.12.2021	31.12.2020
020	Zemljište	<u>339,621,651.78</u>	<u>22,117,414.66</u>
022	Građevinski objekti	<u>28,969,007.26</u>	<u>16,984,515.38</u>
	Ukupno:	<u>368,590,659.04</u>	<u>39,101,930.04</u>

Tabelom je prikazano stanje nakon knjiženja reprocjene poštjujući standard MRS16.

Reprocjena je kompletirana na dan 31.12.2021. godine koju je uradila kompanija Ernst&Young za predmetni angažman. Reprocjenom imovine, kompanija u klasi 0 ne sadrži osnovna sredstva kojima je fer tržišna vrijednost 0, kao ni osnovna sredstva koja nemaju upotrebnu vrijednost, kao ni procijenjeni vijek trajanja od 0 godina.

010	POSTROJENJA I OPREMA	31.12.2021	31.12.2020
023	Oprema	<u>18,009,399.47</u>	<u>13,123,859.52</u>
	Ukupno:	<u>18,009,399.47</u>	<u>13,123,859.52</u>

013	BIOLOŠKA SREDSTVA	31.12.2021	31.12.2020
021	Višegodišnji zasadi	<u>21,669,977.97</u>	<u>18,875,083.37</u>
025	Osnovno stado	<u>906.60</u>	<u>1,216.10</u>
	Ukupno:	<u>21,670,884.57</u>	<u>18,876,299.47</u>

014	OSTALA NEPOMENUTA OSN.SRED.	31.12.2021	31.12.2020
026	Ostalo	<u>81,001.83</u>	<u>81,001.83</u>
	Ukupno:	<u>81,001.83</u>	<u>81,001.83</u>

015	AVANSI ZA NEKRETNINE, POSTR., OPREMU I BIOLOŠKA SREDSTVA	31.12.2021	31.12.2020
027	Investicije u toku	<u>500,945.92</u>	<u>1,122,067.87</u>
028	Avansi za osnovna sredstva	<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>
	Ukupno:	<u>550,945.92</u>	<u>1,172,067.87</u>

Ukupno nekretnine, postrojenja i oprema	<u>408,902,890.83</u>	<u>72,355,158.73</u>
--	------------------------------	-----------------------------

Revalorizacija nekretnina

Kompanija je u 2021. godini okončala proces reprocjene stalne imovine, koja je knjižena u skladu sa standardom MRS16. Reprocjena je urađena po fer tržišnoj vrijednosti, uz izuzimanje procjene nematerijalne imovine, muzejskih vrijednosti, kao i osnovnih sredstava koja su nabavljena u toku 2021. godine. Dalje, knjiženjem nisu obuhvaćena osnovna sredstva koja su u toku 2021. godine isknjižena.

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

Dio osnovnih sredstava nije ušao u reprocjenu iz razloga nedovoljno dostupnih informacija prilikom preuzimanja baze osnovnih sredstava, kao i utvrđivanja tačnih lokacija pojedinih objekata i bioloških sredstava.

Usklađivanje početnog i krajnjeg stanja fer vrijednosti je dato u donjoj tabeli:

Pozicija	Knjigovodstvena vrijednost	Knjigovodstvena vrijednost nakon unešene reprocjene	Knjigovodstvena vrijednost nakon unešene reprocjene - osnovna sredstva koja nisu ušla u reprocjenu	Knjigovodstvena vrijednost na dan 31.12.2021. godine	Revalorizacione rezerve	Obezvredjenje imovine
Nematerialna imovina	16,822.28	0.00	16,822.28	16,822.28	n/a	n/a
Nematerijalna ulaganja	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	n/a	n/a
Oprema	12,033,804.10	16,425,030.08	1,584,369.39	18,009,399.47	6,717,465.67	742,885.63
Zemljište	22,117,414.60	339,621,651.78	0.00	339,621,651.78	317,504,237.18	0.00
Gradevinski objekti	16,610,926.00	28,447,818.21	521,189.01	28,969,007.22	15,566,632.20	3,208,550.89
Zasadi vinograda	17,787,324.32	19,353,936.49	914,219.74	20,268,156.23	7,446,391.61	4,965,560.00
Zasadi breskve	537,574.52	790,098.37	53,644.23	843,742.60	388,544.42	82,376.39
Zasadi maslini	460,261.23	228,858.73	93,793.54	322,652.27	1,032.11	138,641.31
Matičnjak loznih podloga	230,151.81	0.00	230,151.81	230,151.81	n/a	n/a
Ukrasno bilje i živa ograda	290.98	0.00	290.98	290.98	n/a	n/a
Šipkovi	4,984.10	0.00	4,984.10	4,984.10	n/a	n/a
Osnovno stado	906.60	0.00	906.60	906.60	n/a	n/a
Ostale nekretnine postrojenja i oprema	81,001.83	0.00	81,001.83	81,001.83	n/a	n/a
Ukupno	69,896,462.37	404,882,393.66	3,501,373.51	408,383,767.17	347,624,303.19	9,138,014.22

Krediti kod banaka su osigurani založnim pravom na zemljištu i i građevinskim objektima čija je procjenjena vrijednost iznosila EUR 59.076.666,00 .

Društvo je u svojim poslovnim knjigama uključilo zemljišta za koja ima pravo korišćenja. Članovima 419 i 420 Zakona o svojinsko pravnim odnosima ("Službeni list Crne Gore", br. 19/2009) predviđena je transformacija zemljišta iz prava „korišćenja“ u pravo „svojine“. Taj postupak je u toku i dok se ne doneše Rješenje nadležnih organa o transformaciji, nije moguće izvršiti definitivno razgraničenje vlasništva.

3. Dugoročni finansijski plasmani

017	Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	31.12.2021	31.12.2020
	<u>030304/5/8</u> "13.Jul" Beograd (100%)	2,275,125.63	2,275,465.81
	<u>039</u> Ispравка vrij. učešća 13.jul BG	-668,825.81	-668,825.81
	<u>030307</u> „13.jul“ Sarajevo (100%)	29,330.24	29,330.24
	<u>031000</u> PLANT-OMP (50%)	12,010.00	24,020.00
	Ukupno:	1,647,640.06	1,659,990.24

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

019	Učešća u kapitalu pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	031001 Monteadria UK Limited, London (33,33%)	<u>34.106.61</u>	<u>36.925.03</u>
	031003 Recomont Podgorica (20%)	<u>10.000.00</u>	<u>12.181.01</u>
	032001 Lovćen osiguranje AD, Podgorica (0,12%)	<u>14.076.00</u>	<u>8.211.00</u>
	<u>Ukupno:</u>	<u>58.182.61</u>	<u>57.317.04</u>
023	Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	038 Ostali dugoročni plasmani	<u>349.542.93</u>	<u>504.895.29</u>
	<u>Ukupno:</u>	<u>349.542.93</u>	<u>504.895.29</u>
	<u>Ukupno dugoročni finans.plasmani</u>	<u>2.055.365.60</u>	<u>2.222.202.57</u>

U toku 2020. godine je izvršena procjena vrijednosti kompanije „13 Jul“ Beograda od strane kompanije Ernst&Young kada je utvrđeno da kapital firme treba umanjiti za iznos od -668,825.81 eura.

Ostali dugoročni plasmani se odnose na potraživanja po osnovu ugovora o prodaji zemljišta za FK Podgorica. Dio potraživanja koji dospijevaju u toku 2022. godine su prenijeta na kratkoročne finansijske plasmane.

3.1. Transakcije sa povezanim licima

Potraživanja	31.12.2021	31.12.2020
"13.Jul" Beograd	11.191	8.892
Recomont	4.000	4.000
PLANT-OMP	1.519.828	1.504.828
PLANT-OMP – ispravka vrijednosti	(1.504.828)	-
Ukupno	30.191	1.517.720
Obaveze	31.12.2021	31.12.2020
CKB	50.389	50.389
Lovćen osiguranje	3.971	-
"13.Jul" Beograd	11.200	20.636
Ukupno	65.560	71.025

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

3.2. Prihodi i rashodi

Prihodi	31.12.2021	31.12.2020
"13.Jul" Beograd	913.404	552.840
Ukupno	913.404	552.840
Rashodi	31.12.2021	31.12.2020
Lovćen osiguranje	6.629	3.333
"13.Jul" Beograd	11.200	20.636
Ukupno	17.829	23.969

OBRTNA IMOVINA I OSTALA AKTIVA

4. Odložena poreska sredstva

024 ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	31.12.2021	31.12.2020
288 Odložena poreska sredstva	1,121,721.47	317,537.81
UKUPNO ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	1,121,721.47	317,537.81

Odložena poreska sredstva obračunata su po osnovu privremenih razlika koje nastaju po osnovu:

- Rezervisanja za otpremnine usled odlaska u penziju
- Troškova zarada u skladu sa Zakonom o perezu na dobit

Osim gore navedenog načina utvrđivanja odloženih poreza, u godini u kojoj se vrši revalorizacija vazi:

- ako je na osnovu revalorizacije utvrđeno smanjenje vrijednosti sredstava u odnosu na knjigovodstvenu vrijednost utvrđuje se odloženo poresko sredstvo koje se knjiži u kapital (288/330) po formuli – Odloženo poresko sredstvo = smanjenje vrijednosti sredstava * 9%.

5. Zalihe

ZALIHE	31.12.2021	31.12.2020
101 Materijal	3,001,228.42	2,827,763.05
102 Rezervni djelovi	681,465.25	654,378.55
103 Alat i inventar	190,423.41	183,396.08
027 10 Zalihe materijala :	3,873,117.08	3,665,537.68
028 11 Nedovršena proizvodnja :	38,624,666.52	42,360,925.47
120 Gotovi proizvodi	5,260,222.03	5,682,901.86
130 Obračun nabavke robe	12,460.00	6,367.63
134 Roba u prometu na malo	70,789.05	81,778.15
030 15 Dati avansi :	0.00	0.00
UKUPNO ZALIHE	47,841,254.68	51,797,510.79

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

Pad vrijednosti zaliha je uslovljen i promjenom načina obračuna cijene koštanje sljedećih pozicija u 2021. godini:

- Nedovršena proizvodnja – rinfuz vina i
- Gotovi proizvodi.

Kako je navedeno u 4.9, kalkulacija je urađena isljučivo po stavkama standarda MRS2 i kompanijskog pravilnika o metodologiji utvrđivanja cijene koštanja.

6. Kratkoročna potraživanja

KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA		31.12.2021	31.12.2020
032	<u>202</u> Kupci u zemlji	4,937,427.19	5,269,603.90
	<u>203</u> Kupci u inostranstvu	1,611,828.16	999,061.17
	<u>209</u> Ispravka vrij.potr. od kupaca	-3,558,487.62	-3,393,916.34
	<u>202+209</u>Potraživanja od kupaca :	2,990,767.73	2,874,748.73
037	<u>270</u> PDV po opštoj stopi	0.00	0.00
	<u>271</u> PDV po sniženoj stopi	0.00	0.00
	<u>279</u> Više plaćeni PDV	0.00	54,640.09
	<u>27</u>Potraživanja po osnovu PDV-a :	0.00	54,640.09
	<u>2185</u> Potraž. od Fonda zdr. za refund. bolovanja	88,782.47	559,848.09
	<u>218..</u> Ostala potraživanja	27,465.90	203,598.35
	<u>221..</u> Potraživanja od zaposlenih – ostalo	23,144.13	20,092.25
	<u>221013</u> Potraživanja od zaposlenih – stambeni krediti	1,799,826.36	1,976,508.03
038	<u>228</u> Ostala potraživanja - zemlj.Savković	280,125.00	280,125.00
	<u>27</u>Ostala nepomenuta potraživanja :	2,219,343.86	3,040,171.72
	Ukupno kratkoročna potraživanja	5,210,111.59	5,969,560.54

Potraživanja od zaposlenih za stambene kredite su aktivirana u toku 2021. godine, nakon Odluke o mirovanju stambenih kreditnih obaveza zaposlenih od 2012. godine. Naplata potraživanja je pokrenuta iz razloga potencijalne zastarelosti. Kompanija aktivno radi na potpisivanju notarski zapisa pojedinačno sa zaposlenima u cilju sigurnosti naplate kompletног potraživanja.

Na dan 31. decembra 2021. godine, potraživanja od prodaje u iznosu od EUR 2.998.158 su dospjela ali nisu obezvrijedjena. Navedena potraživanja se odnose na kupce koji do sada nisu imala problema u naplati.

Starosna analiza potraživanja do 365 dana je bila sledeća:

	31.12.2021	31.12.2020
do 3 mjeseca	2.649.547	2.674.297
od 3 do 6 mjeseci	187.134	67.390
od 6 do 12 mjeseci	161.477	141.416
ukupno	2.998.158	2.883.104

AD "PLANTAŽE" PODGORICA**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine****7. Kratkoročni finansijski plasmani**

KRATKOROČNI FINANS. PLASMANI	31.12.2021	31.12.2020
<u>230</u> Kratkoročni krediti i plasmani	0.00	155,352.36
<u>231</u> Kratkoročni finans. Plasm.- Plant-OMP	19,000.00	1,508,828.42
<u>238</u> Kratkoročni fin. plasmani -FK Podgorica	155,352.36	0.00

<u>042</u> Ukupno ostali kratk. plasmani	174,352.36	1,664,180.78
---	-------------------	---------------------

U 2021. godini izvršena je ispravka potraživanja prema Plant-OMP-u, kao i za sva potraživanja koja su starija od 365 dana. Ova bilansna pozicija je bila proknjižena na kratkoročnim finansijskim plasmanima (date kroz pozajmice i kredite po osnovu ugovora o solidarnom jemstvu u kojem su Plantaže bile jemac) shodno kompanijskim računovodstvenim politikama. Ispravka kratkoročnih finansijskih plasmanaja za PLANT-OMP je urađena na iznos od 1.504.828,42 eura.

8. Gotovina na računima i blagajni

GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	31.12.2021	31.12.2020
<u>241</u> Tekući računi	0.66	47,719.42
<u>243</u> Blagajna	4,585.09	8,340.85
<u>244</u> Devizni računi	44,734.50	101,278.01
<u>246</u> Devizna blagajna	0.00	0.00
043 Ukupno gotovina u blagajni i na računima	49,320.25	157,338.28

9. Aktivna vremenska razgraničenja

AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	31.12.2021	31.12.2020
<u>280</u> Unaprijed plaćeni troškovi	2,750.20	0.00
<u>282</u> Razgraničeni troškovi	14,784.14	26,701.91

<u>045</u> UKUPNO AVR	17,534.34	26,701.91
------------------------------	------------------	------------------

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

KAPITAL

10. Osnovni kapital

OSNOVNI KAPITAL		31.12.2021	31.12.2020
102	300 Akcijski kapital	91,653,588,98	91,653,589
UKUPNO OSNOVNI KAPITAL		91,653,589	91,653,589

11. Rezerve

REZERVE		31.12.2021	31.12.2020
106	321 Zakonske rezerve	0,00	3,564,446,41
107	322 Statutarne rezerve	6,435,432,75	0,00
108	322 Druge rezerve	0,00	2,843,575,83
109	330 Pozit. revalor.rez. i nereal.dobici	317,376,275,20	215,738,08
	332 Nerealizovani dobici	102,09	-
110	334 Negat. revalor.rez. i nereal.gubici	0,00	-5,762,91
UKUPNO REZERVE		323,811,810	6,617,997

Efekti reprocjene su urađeni na osnovu poređenja reprocijenjene vrijednosti i knjigovodstvene nakon obračunate amortizacije za 2021. godinu jer je posljednja reprocijena urađena 1992. godine. Na računu 330 je prikazan pozitivni efekat reprocjene – tačnije tamo gdje je reprocijenjena vrijednost pojedinačnog osnovnog sredstva bila veća od knjigovodstvene nakon obračunate amortizacije za 2021. godinu.

Knjiženje efekata odloženih poreza usled revalorizacije je dao za obavezu stav knjiženja na računima 330/498 čime je nakon saldiranja efekata reprocjene na dugovnoj strani kapitala (iznos umanjenja kapitala) uknjižen iznos od 31,2 miliona eura.

12. Neraspoređeni dobitak / gubitak

NERASP. DOBITAK ILI GUBITAK		31.12.2021	31.12.2020
112	340 Neraspored. dobitak ranijih godina	10,499,772,46	10,499,772
113	341 Neraspored. dobitak tekuće godine	0,00	0
114	350 Neraspored. gubitak ranijih godina	18,876,715,04	0
115	351 Neraspored. gubitak tekuće godine	20,392,401,95	18,876,715
UKUPNO REZERVE		49,768,889	29,376,487

Ukupno:

386,696,054

89,894,644

AD "PLANTAŽE" PODGORICA**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine****OBAVEZE****13. Dugoročne obaveze i rezervisanja**

DUGOROČNA REZERVISANJA		31.12.2021	31.12.2020
4040	Rezervisanja za stimul. otpremnine	548,608.14	188,308.09
4041	Rezervisanja za dugor. dio naknada (limiti)	0.00	325,688.21
119	Rezervisanja za naknade zaposlenih:	548,608.14	513,996.30
4090	Rezervisanja za sudske sporove	1,183,203.33	2,632,090.12
4091	Rezervisanje za porez na imovinu	0.00	574,276.09
121	Ostala dugoročna rezervisanja:	1,183,203.33	3,206,366.21

UKUPNO DUGOROČNA REZERVISANJA	1,731,811.47	3,720,362.51
--------------------------------------	---------------------	---------------------

Rezervacije su urađene na osnovu procjene svih sporova koje kompanija ima prema pravnim i fizičkim licima, na osnovu procjene koji je uradio Sektor pravnih i opštih poslova, advokatske kancelarije Komnenić i advokatice Milice Drakulović.

Rezervisanja za stimulativne otpremnine i sudske sporove su urađena u skladu sa standardom MRS37, a shodno paragrafu 14 ovog standarda. Rezervisanjima nisu obuhvaćen potencijalni gubitak spora protiv PLANT-OMP-u jer nisu zadovoljena sva 3 parametra paragrafa 14 MRS 37.

DUGOROČNE OBAVEZE		31.12.2021	31.12.2020
123	414 Dugoročni krediti u zemlji:	12,942,636.67	15,362,992.26
124	Ostale dugoročne obaveze:	133,866.32	208,076.57

UKUPNO DUGOROČNE OBAVEZE	13,076,502.99	15,571,068.83
---------------------------------	----------------------	----------------------

UKUPNO DUGOR. REZERVISANJA I DUGOR. OBAVEZE	14,808,314.46	19,291,431.34
--	----------------------	----------------------

Krediti od banaka, po ugovorima aktivnim na 31.12.2021. godine, dospijevaju do 2028. godine, u nastavku pregled dospjeća kredita

DOSPJEĆE DUGOROČNIH KREDITA

	31.12.2021	31.12.2020
Između 1 i 2 godine	11,974,698	13,545,361
Između 2 i 5 godina	8,318,952	5,970,046
Preko 5 godina	702,769	1,151,654
ukupno	20,996,419	20,972,288

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

14. Odložene poreske obaveze

ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE		31.12.2021	31.12.2020
125	498 Odložene poreske obaveze	34,199,395.22	2,736,549.93
UKUPNO ODLOŽENA PORESKE OBAVEZE		34,199,395.22	2,736,549.93

Knjiženja odloženih poreza su već prikazane u objašnjenju računa klase 2 – račun 288 i klase 3 – račun 330. Kumulativni efekat iznosi :

- 176.658 eur po osnovu razlike između računovodstvene i poreske amortizije
- 31.286.187 eur po osnovu efekata procjene stalne imovine tj obračun stope od 9% na revalorizacione rezerve;

15. Kratkoročna rezervisanja i obaveze

KRATKOROČNA REZERVISANJA		31.12.2021	31.12.2020
128	467 Kratkoročna rezervisanja	0.00	1,775,394.49

	Ukupno kratkoročna rezervisanja	0.00	1,775,394.49
	KRATKOROČNE OBAVEZE	31.12.2021	31.12.2020
	422Kratk.krediti u zemlji	500,000.00	492,054.54
	424Kratk.dio dugoročnih kredita	8,053,782.65	5,738,530.51
	425Kratk.dio obaveza za lizing	74,210.25	0.00
	429Ostale kratk. fin. obav. - faktoring	1,030,924.56	1,350,000.00
131	Obaveze za kredite od kredit. instit.	9,658,917.46	7,580,585.05
132	430Primljeni avansi i depoziti	0.00	0.00
	433Dobavljači u zemlji	3,715,954.78	2,979,272.13
	434Dobavljači u inostranstvu	3,107,940.82	3,144,179.98
133	Obaveze prema dobavljačima	6,823,895.60	6,123,452.11
138	439Ostale obaveze iz poslovanja	3,277.75	179,101.65
	450Obaveze za neto zarade i naknade zarada	366,622.98	411,272.21
	451Obaveze za porez na zarade i nakn. na teret zap.	1,803,014.42	1,004,931.32
	452Obaveze za doprinose na zarade na teret zap.	4,604,571.79	2,597,682.18
	453Obaveze za doprinose na zarade na teret posl.	1,920,392.98	1,098,508.74
	460Obaveze po osnovu kamata	76,947.64	71,719.53
	461Obaveze za dividende	935,578.40	1,137,830.65
	462Obaveze za učešće u dobitku	178,300.00	178,300.00
	463Obaveze prema zaposlenim	1,268,023.65	0.00
	464Obaveze prema članovima upravnog i nadz. odbora	3,649.08	0.00
	469Ostale obaveze	522,298.06	0.00
139	Ostale kratk. obaveze	11,679,399.00	6,500,244.63
	470Obaveze za PDV	231,986.58	0.00

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

	480 Obaveze za akcizu	82,484.37	139,552.26
	4811 Obaveza za porez na dividendu	165,102.07	104,467.46
	482 Obaveze za porez na imovinu	872,576.57	0.00
	489 Ostale obaveze za poreze	0.00	481.55
140	Obaveze za PDV i ostale javne prihode	1,352,149.59	244,501.27
	481001 Obaveza za porez na dobit - ranije godine	41,268.52	41,268.52
	481001 Obaveza za porez na dobit - tekuća godina	820.81	0.00
141	481 Obaveza za porez na dobit	42,089.33	41,268.52

Ukupno kratkoročne obaveze	29,559,728.73	20,669,153.23
-----------------------------------	----------------------	----------------------

16. Pasivna vremenska razgraničenja

PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	31.12.2021	31.12.2020
496 Razgraničene kamate	140,880.50	156,855.71

UKUPNO PVR	140,880.50	156,855.71
-------------------	-------------------	-------------------

UKUPNO OBAVEZE	78,708,318.91	44,629,384.70
BILANS USPJEHA		

17. Prihod od prodaje - neto

PRIHODI OD PRODAJE - NETO PRIHOD		31.12.2021.	31.12.2020.
61	Vina i rakije	19,522,401.03	14,706,612.78
	Grožđe	1,421,907.85	1,441,333.77
	Breskva	777,665.28	616,175.73
	Kajsija	14,513.04	3,903.67
	Lozni kalemovi	41,580.27	27,715.91
	Riba	313,856.04	305,189.72
	Ugostiteljske usluge	533,891.63	789,548.78
	Maloprodaja	50,851.43	45,905.42
	Maslinovo ulje	66,733.19	34,229.94
	Maslina (plod)	18,366.03	0.00
	Nar (plod)	475.25	0.00
	Rinfuz vino	162,063.94	3,488.00
201	Ostalo	36,828.38	49,287.41
	Ukupno:	22,961,133.36	18,023,391.13

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

15. Promjena vrijednosti zaliha

PROMJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA		31.12.2021.	31.12.2020.
63	Promjene vrijednosti zaliha - flaširani proiz	-196,693.35	-655,530.95
	Promjene vrijednosti zaliha - rinfuz vino	-2,642,154.32	2,629,548.89
	Promjene vrijednosti zaliha - lozni kalemovi	-133,605.80	268,758.25
	Promjene vrijednosti zaliha - maslinovo ulje	-93,422.68	127,287.03
	Promjene vrijednosti zaliha - nar	1,606.00	0.00
	Promjene vrijednosti zaliha - sadnice breskve	0.00	-229.90
	Promjene vrijednosti zaliha - nedovr. vinogradi	-1,074,043.00	905,524.00
	Promjene vrijednosti zaliha - ribnjaci	-19,857.23	-17,869.81
202	Ukupno:	-4,158,170.38	3,257,487.51

U 2021. godini obračun vrijednosti zaliha nedovršene prpizvodnje i gotovih proizvoda je urađen u skladu sa paragrafom 16 MRS 2 kao i pravilnikom o metodologiji obračuna cijene koštanja. Obračunom su isključeni svi troškovi koji standard ne priznaje kao polaznu osnovu za navedeni obračun.

16. Prihod od aktiviranja učinaka i robe

PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA		31.12.2021.	31.12.2020.
621	Prihod od aktiviranja učinaka – lozni kalemovi	212,863.05	158,128.83
203	Ukupno:	212,863.05	158,128.83

Prihodom od aktiviranja spostvenih učinaka podrazumjevamo sopstvenu rasadničku proizvodnju (lozni kalem) koji dalje služi za poslove podizanje novih zasada vinove loze.

17. Ostali prihodi iz poslovanja

OSTALI PRIHODI IZ POSLOVANJA		31.12.2021.	31.12.2020.
650	Prihod od zakupa	53,834.84	37,624.83
659	Ostali poslovni prihodi	131,695.69	35,078.21
205	Ukupno:	185,530.53	72,703.04

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

OSTALI POSLOVNI PRIHODI b		31.12.2021.	31.12.2020.
670	Dobici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	9,120.16	159,728.08
672	Dobici od prodaje učešća i HOV	0.00	0.00
674	Viškovi	5,935.02	23,285.53
675	Naplaćena otpisana potraživanja	17,289.54	15,703.94
677	Prihodi od smanjenja obaveza	958,183.93	135,879.46
6794	Ostali vanredni prihodi	5,433.92	7,088.43
6795	Prihodi od refundacije bolovanja	0.00	118,578.04
6796	Prihod od donacija os	0.00	0.00
692	Prihodi iz ranijih godina	4,287.51	11,325.21
206	Ukupno:	1,000,250.08	471,588.69

Prihod od smanjenja obaveza odnosi se na otpis dividende iz 2010. godine, pri čemu je ispunjen opšti rok zastare i oprihodovano je smanjenja rezervisanja za sudske sporove koja su knjižena na 31.12.2020. godine.

Najveći dio iznosa koji je prezentovan na poziciji prihoda od smanjenja obaveza je od ukidanja rezervacija za sudske sporove koje je urađeno na 31.12.2020. godine (preko 700.000 eura). Kako je na 31.12.2021. godine urađena nova procjena sudske sporove koje kompanija vodi prema svim pravnim fizičkim licima, shodno MRS37 – Rezervisanja, razlika smanjenja iznosa rezervacije je oprihodovano na računu “Prihodi od smanjenja obaveza”.

PRIHODI PO OSNOVU VRIJED.USKL. IMOVINE		31.12.2021.	31.12.2020.
68	Usklađivanje vrijednosti imovine	1,682.40	919.80
207	Ukupno:	1,682.40	919.80

18. Troškovi poslovanja

NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE I TROŠKOVI MATERIJALA		31.12.2021.	31.12.2020.
501	Nabavna vrijednost prodate robe	216,403.62	338,558.39
510	Nabavka materijala	297,001.00	258,876.57
511	Troškovi osnovnog materijala	6,682,971.07	5,919,528.51
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	319,781.15	286,910.46
513	Troškovi goriva i energije	1,259,185.79	1,252,544.16
209	Ukupno:	8,775,342.63	8,056,418.09

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA		31.12.2021.	31.12.2020.
530	Troškovi usluga na izradi učinka	17,897.93	11,150.64
531	Troškovi transportnih usluga	245,684.34	200,264.66
532	Troškovi usluga održavanja	103,265.37	128,694.65
533	Troškovi zakupnina	46,090.49	63,015.70
534	Troškovi sajmova	3,430.00	16,500.00
5350/1	Troškovi reklame i reklamnog materijala	249,223.42	287,708.03
5359	Troškovi marketinga u zemlji i inostranstvu	100,970.93	381,963.41
550	Troškovi neproizvodnih usluga	966,214.50	953,154.05
551	Troškovi reprezentacije	54,471.66	75,590.62
552	Troškovi premija osiguranja	33,499.15	29,956.58
553	Troškovi platnog prometa	58,411.11	113,171.89
554	Troškovi članarina	5,410.00	6,014.00
5550	Troškovi poreza na imovinu	945,486.76	686,986.92
5551/9	Troškovi ostalih poreza i naknada	95,221.27	160,148.46
559	Ostali nematerijalni troškovi	107,984.91	205,467.35
545	Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	360,300.05	2,101,566.42
5490	Rezervisanja za sudske sporove	0.00	2,632,090.12
5491	Rezervisanja za porez na imovinu	0.00	574,276.09
210	Ukupno:	3,393,561.89	8,627,719.59
 AMORTIZACIJA		31.12.2021.	31.12.2020.
540	Trošak amortizacije	3,023,084.73	3,039,211.51
210a	Ukupno:	3,023,084.73	3,039,211.51

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

19. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

NETO ZARADE I OSTALE NETO NAKNADE ZAPOSLENIMA		31.12.2021.	31.12.2020.
5200	Neto zarade - zaposleni preko firme	4,425,185.25	4,867,043.12
524 dio	Neto zarade - zaposleni preko agencije	1,214,414.50	2,172,208.85
526000	Neto naknade - Odbor direktora	45,561.99	50,279.21
526100	Neto naknada - Revizorski odbor	3,649.08	0.00
523+529	Ostali lični rashodi i naknade	1,041,062.58	328,198.08
212	Ukupno:	6,729,873.40	7,417,729.26

TROŠKOVI POREZA		31.12.2021.	31.12.2020.
5207	Troškovi poreza na zarade	594,429.31	653,826.60
524 dio	Troškovi poreza na zarade - agencija	184,886.49	297,637.15
526010/30	Troškovi poreza i prireza na naknadu OD	6,689.49	7,381.28
5210	Troškovi poreza - ostala lična primanja	15,019.51	28,087.80
5212	Troškovi poreza - primanja (hrana-sezonci)	13,329.10	13,539.94
214	Ukupno:	814,353.90	1,000,472.77

TROŠKOVI DOPRINOSA		31.12.2021.	31.12.2020.
5208	Troškovi doprinosa na zarade - zaposleni	1,593,556.08	1,757,100.92
5211	Troškovi doprinosa na zarade - poslodavac	732,467.98	804,099.07
524 dio	Troškovi doprinosa na zarade - agencija	621,555.84	837,233.44
526020	Troškovi doprinosa na naknade OD	13,248.52	14,619.96
216	Ukupno:	2,960,828.42	3,413,053.39

Naknade ključnom rukovodstvu

Ključno rukovodstvo čine Izvršni direktor, menadžment i članovi Odbora direktora, kao i Sekretar Društva. Naknade plaćene ili platitive ključnom rukovodstvu po osnovu usluga zaposlenog lica prikazane su u tabeli koja slijedi:

NAKNADE RUKOVODSTVU	31.12.2021.	31.12.2020
Zarade i ostala krat. primanja	383.841	603.870
Ukupno	383.841	603.870

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

20. Rashodi po osnovu vrijednosnog uskladjivanja imovine

RASHODI VRIJ.USKLAĐ. OBRTNE IMOVINE		31.12.2021.	31.12.2020.
589	Rashodi po osnovu mortaliteta maticе (osn.st.)	1,879.20	878.70
582	Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme	9,138,014.22	0.00
218	Ukupno:	9,139,893.42	878.70

Efekti reprocijene, u smislu manje procjenjene vrijednosti pojedinačnog osnovnog sredstva i njegove knjigovodstvene vrijednosti umanjene za amortizaciju na 31.12.2021. godine knjiženi su na teret grupe 582 – Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme shodno MRS16. Za poštovanje standarda, efekti reprocijene su rađeni na nivou pojedinačnog osnovnog sredstva kada je pojedinačnom razlikom između reprocijenjenje i knjigovodstvene vrijednosti nakon obračunate amortizacije za 2021. godinu opterećen kapital kroz revalorizacione reserve ili reshod preko računa obezvrešenje nekretnina, postrojenja i opreme.

RASHODI VRIJ.USKLAĐ. OBRTNE IMOVINE		31.12.2021.	31.12.2020.
584	Otpis sitnog inventara, autoguma i ambalaže	148,367.24	177,054.98
219	Ukupno:	148,367.24	177,054.98

21. Ostali rashodi iz poslovanja

OSTALI RASHODI IZ POSLOVANJA		31.12.2021.	31.12.2020.
574	Manjkovi	15,833.67	24,071.74
576	Otpis potraživanja od kupaca	1,701,136.73	1,675,820.84
5790	Trošak kazni	8,681.65	13,460.07
5791	Troškovi izvršitelja, advokata, CBCG...	96,084.83	1,980.67
5792	Troškovi povećanja obaveza	629,019.67	0.00
5793	Troškovi prodaje - povrat robe, uništenje	79,732.88	0.00
57990	Sponzorstva i humanitarna pomoć	3,256.19	147,334.18
57991	Rashod osnovnih sredstava	15,880.17	351,676.17
5799	Ostali rashodi	2,204.35	14,293.52
59	Rashodi iz ranijih godina	1,122,614.05	4,717,896.99
220	Ukupno:	3,674,444.19	6,946,534.18

Na računu 5792 troškovi povećanja obaveza su proknjiženi ukalkulisani obračunati porezi I doprinosi na osnovu potpisanih sporazuma o poravnjanju sa zaposlenim.

Rashod iz ranijih godina se najvećim dijelom odnosi na sravnjenje sa Fondom za zdravstvo po pitanju refundacije bolovanja, kao I korekcije prenosa inveticija u toku iz prethodnih perioda.

Kako je već objašnjeno u poziciji potraživanja (račun 231) shodno računovodstvenim politikama urađena je ispravka potraživanja prema Plant-OMP koja su starija od 365 dana. Ispravka potraživanja daje za obavezu opterećivanja rashoda u klasi 5 na računu 576 u kojem je pored

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

ostalih ispravki vrijednosti potraživanja dodat i iznos 1,504 miliona eura za kratkoročna finansijske plasmane prema Plant-OMP koja su starija od 365 dana.

22. Prihod od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova

PRIHODI OD OSTALIH FINANS.ULAGANJA I ZAJMOVA OD NEPOVEZANIH PRAVNIH LICA		31.12.2021.	31.12.2020.
662	Prihodi od kamata (faktoring, utuženi kupci,...)	48,910.26	34,281.05
	Ukupno:	48,910.26	34,281.05

229

23. Ostali prihodi po osnovu kamat, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite

OSTALI PRIHODI PO OSNOVU KAMATA, KURSNIH RAZLIKA I DRUGIH EFEKATA		31.12.2021.	31.12.2020.
663	Pozitivne kursne razlike	0.00	85.44
	Ukupno:	0.00	85.44

233

24. Vrijednosno uskladivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i ulaganja koji su dio obrtne imovine

RASHODI PO OSNOVU VRIJEDNOSNOG USKLAĐIVANJA		31.12.2021.	31.12.2020.
583	Rashodi - obezvrj. ulaganja 13.jul BG	0.00	668,825.81
	Ukupno:	0.00	668,825.81

236

25. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite

RASHODI PO OSNOVU KAMATA, KURSNIH RAZLIKA SA NEPOVEZANIM LICIMA		31.12.2021.	31.12.2020.
562	Troškovi kamata	1,174,842.16	954,142.78
563	Negativne kursne razlike	3,236.65	502.62
569	Ostali finansijski rashodi - kasa skonto	611,056.19	685,260.45
	Ukupno:	1,789,135.00	1,639,905.85

240

U toku 2020. godine je izvršena procjena vrijednosti kompanije „13 Jul“ Beograda od strane kompanije Ernst&Young kada je utvrđeno da kapital firme treba umanjiti za iznos od -668,825.81 eura.

Ostali dugoročni plasmani se odnose na potraživanja po osnovu ugovora o prodaji zemljišta za FK Podgorica. Dio potraživanja koji dospijevaju u toku 2022. godine su prenijeta na kratkoročne finansijske plasmane.

AD "PLANTAŽE" PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

- Posledice požara koji se desio u poslovnim prostorijama Plantaža-uticaj na poslovanje, procijenjena šteta;**

Na osnovu misljenja komisije o stanju konstruktivnih elemenata Hale C koja je bila zahvaćena požarom (izdato od strane Instituta za gradjevinarstvo) obavjestili smo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma - Direktorat za gradjevinarstvo da ćemo u skladu sa izdatim misljenjem pristupiti izradi Projekta urgentnih mjera adaptacije koja će obuhvatiti sljedeće aktivnosti:

1. Demontažni radovi - uklanjanje oštećene krovne i fasadne obloge, 2. Pranje pod pritiskom svih elemenata čelicne konstrukcije i obloga 3. Antikorozivna zaštita svih neoštećenih elemenata čelične konstrukcije 4. Montaža obloga objekta sa zamjenom djelova podkonstrukcije u zonama oštećenja istih, 5. Montaža novih prozora i vrata 6. Ostali radovi - saglasno Projektnom zadatku.

Na osnovu Projektnog zadatka uputili smo zahtjev za prikupljanje ponuda za izradu projekta. Rok za dostavljanje ponuda je 26.05. do 12h.

Izrada Projekta urgentnih mjera adaptacije će sadržati predmjer i predračun radova, tek nakon ove faze možemo znati okvirnu vrijednost planiranih radova.

Ponude za izvodjenje radova, zajedno sa ostalom dokumentacijom predajemo Lovćen osiguranju na dalje postupanje.

Građevinski objekat koji je bio zahvaćen požarom osiguran od strane Lovćen osiguranje, te da će dio radova na sanaciji oštećenog objekta biti pokriven iz osiguranja.

- Reprogram poreskog duga**

Javni poziv za reprogram poreskih potraživanja od strane Uprave prihoda i carina raspisan na period od 60 mjeseci I jednoskratnom uplatom od 10% je sa rokom predaje zahtjeva do 03.06.2022. godine."13. Jul-Plantaže" će uredno podnijeti pozivom traženu dokumentaciju na iznos svih dospjelih potraživanja koji na 31.03.2022. godine su iznosila 9.365.866,96 eur .

- Oглаšavanje prodaje imovine - uticaj potencijalne realizacije prodaje na bilansne pozicije.**

U ovom trenutku, putem javnog oglašavanja je pristupljeno prodaji sljedećeg zemljišta:

- zemljišta ukupne površine 10.949 m², koju čine kat.parcela br.4332, površine 1997 m², kat.parcela 4735, površine 2131 m², kat.parcela 4736, površine 1478 m², kat.parcela 4738, površine 1966 m², kat. parcela 4744/2 površine 3377 m², upisana u Listu nepokretnosti br. 1776 i 2254, KO Tološi, , na lokalitetu Mareze, početna cijena je iznosi 930.000 eura. U ovom trenutku je oglašena druga javna prodaja, početna cijena je umanjena za 10%
- zemljišta označenog kao katastarska parcela 4002/1, ukupne površine 35.103 m², upisana u Listu nepokretnosti broj 362, KO Donja Gorica. Početna cijena je iznosi 4.900.000 eura. U ovom trenutku je okončana 3. javna prodaja, početna cijena je iznosila 3.920.000, nije bilo zainteresovanih.

U narednom periodu Plantaže planiraju da dezinvestiraju zemlju koja trenutno nije privredna namjeni za osnovnu ili dopunske djelatnosti kompanije.

AD "PLANTAŽE" PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.godine

• **Upravni spor sa opština Tuzi**

Trenutno se pred Upravnim sudom vode 3 upravna spora za poništaj 3 rješenja o uvrđivanju visine poreza koja je donijela opština Tuzi. Rješenje za 2020. godinu Upravni sud je poništio, vratio prvostepenom organu na ponovno odlučivanje (Opštini Tuzi), donijeto je novo rješenje za porez za 2020.godinu, takođe, po nama, nezakonito, pa je pokrenut novi upravni spor za poništaj. Sud još uvije nije donio odluku povodom poništaja za rješenja za porez za 2019. i 2021. godinu.

U Podgorici,
Dana 26.05.2022.god

13. Jul *Plantaze*

Izvještaj menadžmenta za 2021. godinu

Maj 2022. godine

Sadržaj

1.	KRATAK OPIS POSLOVNIH AKTIVNOSTI I ORGANIZACIONE STRUKTURE	3
2.	ANALIZA FINANSIJSKOG POLOŽAJA I REZULTATA POSLOVANJA	9
3.	DRUŠTVENA ODGOVORNOST	14
4.	PLANIRANI BUDUĆI RAZVOJ	17
5.	PODACI O AKTIVNOSTIMA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA	19
6.	MARKETING AKTIVNOSTI KOMPANIJE	21
7.	INFORMACIJE O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA, ODNOSNO UDJELA	23
8.	POSLOVNE JEDINICE	23
9.	PODACI O FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA OD ZNAČAJA ZA PROCJENU FINANSIJSKOG POLOŽAJA I USPJEŠNOSTI POSLOVANJA	23
10.	CILJEVI I METODE ZA UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM	24
11.	INFORMACIJE O IZLOŽENOSTI RIZICIMA CIJENA, KREDITnim RIZICIMA, RIZICIMA LIKVIDNOSTI I RIZICIMA NOVČANOG TOKA	24
12.	CILJEVI I POLITIKE U UPRAVLJANJU FINANSIJSKIM RIZICIMA, RIZICIMA I NEIZVjesnostima POSLOVANJA	25

1. KRATAK OPIS POSLOVNIH AKTIVNOSTI I ORGANIZACIONE STRUKTURE

1.1.Opšte informacije

Naziv društva : “ 13. Jul – Plantaže” a.d. Podgorica

Adresa: Put Radomira Ivanovića br. 2

Pib : 02016281

PDV: 20/31-00021-4

Šifra djelatnosti: 0121

Godina osnivanja: 1963.

Registrirano u CRPS-u: 4-000895/036, datum 29.10.2020.

1.2.Osnovna/pretežna i pomoćne delatnosti poslovanja

Djelatnost društva je proizvodnja, prerada i promet poljoprivrednih proizvoda, proizvodnja vina i žestokih pića, proizvodnja loznog i voćnog sadnog materijala, proizvodnja ribe i riblje mlađi (kalifornijska pastrmka), ugostiteljstvo i trgovina.

1.3.Osnovni proizvodi i usluge koje preduzeće nudi

Kamen temeljac razvoja crnogorskog vinogradarstva i proizvodnje vina bio je projekat “Ćemovsko polje” (1977-1982) kada je počela sadnja vinove loze na površini od 2.000ha. Danas ukupna površina poljoprivrednog zemljišta kompanije iznosi 3.500ha, od čega je 2.319ha pod zasadima vinograda (što čini gotovo 90% ukupnih vinogradarskih površina u Crnoj Gori) i 85ha zasada breskve i nektarine.

Prosječna godišnja proizvodnja grožđa, sa oko 11 miliona čokota, iznosi 20 mil. kg vinskog i 2 mil. kg stonog grožđa, a proizvodnja breskve oko 700 hilj. kg. Tri vinska podruma imaju ukupni kapacitet 33 mil. lit., sa prosječnom godišnjom proizvodnjom od 13 mil. flaširanih proizvoda - vina i prirodnih rakija.

Ribnjak proizvodi prosječno 100.000kg kalifornijske pastrmke, a nalazi se u neposrednoj blizini izvora pitke vode “Mareza”. U sopstvenoj proizvodnji kompanije proizvodi se godišnje oko 500.000 komada loznih kalemova. Radi očuvanja autohtonih sorti vinove loze, usvojili smo najnoviju tehnologiju prozvodnje loznih kalemova na podlogama koje odgovaraju vinogradarskim terenima Ćemovskog polja i Crne Gore. Zahvaljujući površini od 40 ha matičnjaka loznih podloga, uspijevamo obezbijediti dovoljnu godišnju proizvodnju za obnavljanje našeg vinograda, a posebno starih zasada pod autohtonim sortama. Sa oko 10.000 stabala maslina počelo se takođe sa proizvodnjom maslinovog ulja.


Kompanija takođe posjeduje dva restorana, više maloprodajnih objekata, a u okviru Vinskog puta omogućene su individualne i grupne posjete našoj vinariji.

Pregled flaširanih proizvoda:

1. Vina:
 1. Klasična linija
 1. Crnogorski Krstač
 2. Crnogorski Chardonnay
 3. Crnogorski Sauvignon
 4. Crnogorski Rose
 5. Crnogorski Vranac
 6. Crnogorski Merlot
 7. Crnogorski Cabernet
 8. Smederevka
 2. Pro corde
 1. Vranac Pro corde
 3. Premium
 1. Pro Anima Cardonnay sauvgnon
 2. Pinot blanc pro anima
 3. Luča
 4. Vladika
 5. Vranac Barique
 6. Chardonay Barique
 7. Medun
 8. Epoha
 9. Regina
 4. Selekcija
 1. Stari podrum
 2. Stari podrum zlatna berba
 3. Stari podrum Cabernet Souvynon 2012
 5. Ultra premium
 1. Vranac Rezerve
 2. Premier
 6. Kraljevska selekcija
 1. Kraljevski Krstač
 2. Kraljevski Vranac
 3. Kraljevski Val
 7. Vrhunska vina
 1. Malvazija
 2. Šipčanik cuvee
 3. Kratošija
2. Pjenušava vina
 1. Ekstra suvi Val
 2. Polusuvi Val
 3. Val Rose
3. Rakije
 1. Lozova rakija
 2. Prvijenac
 3. Kruna
 4. Voćna rakija breskva
 5. Kraljevska Kruna
4. Maslinovo ulje

1.4. Vlasništvo i struktura kapitala na 31.12.2021.

AKCIONARI	Kapital	Strukt.u %	Broj akcija
Investiciono – razvojni fond	20,372,538 €	22.23%	39,844,589
Republicki fond penzijskog i invalid.osiguranja	19,701,015 €	21.50%	38,531,225
Zavod za zapošljavanje RCG	7,817,625 €	8.53%	15,289,703
Vlada Crne Gore	3,361,148 €	3.67%	6,573,730
Crnogorska komercijalna banka a.d.	8,458,570 €	9.23%	16,543,262
Investicioni fondovi	2,542,355 €	2.77%	4,972,335
Fizička lica	24,924,700 €	27.19%	48,747,702
Kastodi računi - fizička lica	3,690,148 €	4.03%	7,217,188
Ostala pravna lica	785,489 €	0.86%	1,536,259
UKUPNO:	91,653,589 €	100.00%	179,255,993



Broj akcija: 179.255.993

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 0,5113 €

Vrijednost akcijskog kapitala na dan 31.12.2019. god. iznosi 91.653.589 €

1.5. Organizaciona struktura



1.6. Skupština akcionara, Odbor direktora i izvršni direktor

Kompanija je 2002. godine formirana kao akcionarsko društvo. Najviši organ kompanije je Skupština akcionara. Na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, koja se održava svake godine krajem juna u periodu oko dana firme (25.jun), akcionari imenuju i razrješavaju članove Odbora direktora, biraju nezavisnog revizora, usvajaju godišnji izvještaj o poslovanju i izvještaj revizora, odlučuju o raspodjeli dobiti i donose druge važne odluke i akte vezane za poslovanje kompanije, koje su u njihovom domenu odlučivanja.

Sve akcije kompanije su obične akcije koje vlasnicima daju ista prava. Akcije se kotiraju na Montenegro berzi na A listi.

Odbor direktora ima sedam članova koje Skupština akcionara bira na period od jedne godine. Struktura Odbora direktora u 2021. godini je bila sljedeća:

U prvom kvartalu godine

Prof. dr. Božo Mihailović, predsjednik
Dušan Perović, član
mr Đorđije Rajković, član
Boban Melović, član
Sead Šahman, član
Veselin Orlandić, član
Vladan Dulović, član
mr Zoran Senić, član
mr Nikola Perišić, član

U preostala tri kvatala

mr Nebojša Vuksanović, predsjednik
mr Snježana Pavićević, član
mr Miloš Popović, član
Marija Nikčević, član
Darko Rašović, član
Boris Boričić, član
mr Nikola Perišić, član

1.7. Korporativno upravljanje

Kompanija primjenjuje kodeks korporativnog upravljanja, kojim su postavljeni principi koji imaju za cilj unapređenje ekonomске efikasnosti, rasta i razvoja kompanije. Osnovi cilj je uvođenje dobrih poslovnih običaja i uspostavljanje visokih standarda u domenu upravljanja kompanijom. Na taj način se stvara sistem kontrole rada rukovodstva kompanije i zaštite akcionara, kako bi se korišćenje resursa kompanije učinilo efikasnijim, i ujedno učvrstilo povjerenje javnosti u poslovanje i rad kompanije.

1.8. Cilj

Jedan od imperativa poslovanja naše kompanije je da budemo najbolji u onome što radimo, u svim aspektima poslovanja. Nastojimo da ovo pravilo ispunjavamo od ponašanja prema i među zaposlenima do krajnjih potrošača, kako u proizvodnim procesima tako i u plasmanu i kompletном sistemu djelatnosti. Kako bi ispoštovali sve sto se očekuje od jedne uspješne i odgovorne kompanije, od prvog dana poslovanja, odlučili smo da poštujemo sve standarde u sistemu proizvodnje i usluga. Insistiramo na održivosti, kvalitetu svih naših proizvoda kao i zadovoljstvu potrošača, odgovarajući na sve izazove savremenog doba kao i budućeg vremena.

1.9. Misija

Kompanija „13jul-Plantaže“ domaćinski i znalački upravlja kapitalom naših akcionara, uz poštovanje dugoročnih interesa potrošača, klijenata, zaposlenih, ekološkog okruženja i društvene zajednice kojoj pripada. Svjetski kvalitet proizvoda kojim smo zadobili lojalnost potrošača uvijek će se njegovati i unapredjivati. Mi želimo da kao i do sada budemo omiljeni proizvodnjači i tržišni lideri, a naši proizvodi dostojni predstavnici Crne Gore u svijetu.

1.10. Vizija

Naša vizija opisuje ono što mi jesmo i što želimo da postignemo, to jest standarde kojima mjerimo naše odluke i akcije. Naša vizija je da budemo moderno, inovativno i efikasno preduzeće koje pruža vrhunsku uslugu i doprinosi višem kvalitetu života naših klijenata.

5. ANALIZA FINANSIJSKOG POLOŽAJA I REZULTATA POSLOVANJA

U nastavku je pregled pozicija Bilansa stanja i Bilansa uspjeha za posljednje 4 godine:

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI - BILANS STANJA					
POZICIJA	Redni Broj	2018	2019	2020	2021
AKTIVA					
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001	0 €	0 €	0 €	0 €
B. STALNA IMOVINA (003+004+005+009)	002	76,141,872 €	76,852,600 €	74,591,198 €	410,990,079 €
I. GOODWILL	003	0 €	0 €	0 €	0 €
II. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	14,826 €	15,602 €	13,837 €	31,822 €
III. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005	72,282,921 €	73,749,155 €	72,355,159 €	408,902,891 €
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	53,832,754 €	55,296,940 €	53,478,859 €	387,232,006 €
2. Investicionie nekretnine	007	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Biološka sredstva	008	18,450,167 €	18,452,216 €	18,876,299 €	21,670,885 €
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012)	009	3,844,124 €	3,087,842 €	2,222,203 €	2,055,366 €
1. Učešća u kapitalu	010	3,840,847 €	2,427,594 €	1,717,307 €	1,705,823 €
2. Učešće u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	011	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Ostali dugoročni finansijski plasmani	012	3,277 €	660,248 €	504,895 €	349,543 €
C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	013	0 €	0 €	317,538 €	1,121,721 €
D. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	014	0 €	0 €	0 €	0 €
E. OBRTNA SREDSTVA	015	66,995,937 €	68,399,859 €	59,615,292 €	53,292,573 €
I. ZALIHE	016	48,289,960 €	48,451,441 €	51,797,511 €	47,841,255 €
II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (018 do 022)	017	18,705,977 €	19,948,419 €	7,817,782 €	5,451,319 €
1. Potraživanja	018	15,775,888 €	15,737,450 €	5,969,561 €	5,210,112 €
2. Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak	019	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Kratkoročni finansijski plasmani	020	1,469,605 €	1,607,620 €	1,664,181 €	174,352 €
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	021	1,139,839 €	1,622,172 €	157,338 €	49,320 €
5. Porez na dodatu vrijednost i AVR	022	320,644 €	981,177 €	26,702 €	17,534 €
F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)	023	143,137,809 €	145,252,459 €	134,524,029 €	465,404,373 €
PASIVA					
A. KAPITAL (102 do 109)	101	109,647,146 €	109,210,462 €	89,894,644 €	386,696,054 €
I. OSNOVNI KAPITAL	102	91,653,589 €	91,653,589 €	91,653,589 €	91,653,589 €
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103	0 €	0 €	0 €	0 €
III. REZERVE	104	7,152,703 €	6,847,125 €	6,408,022 €	6,435,433 €
IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI	105	499,734 €	215,738 €	215,738 €	317,376,377 €
V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI	106	-2,240 €	-5,763 €	-5,763 €	0 €
VI. NERASPOREDJENA DOBIT	107	10,343,360 €	10,499,772 €	10,499,772 €	10,499,772 €
VII. GUBITAK	108	0 €	0 €	18,876,715 €	39,269,117 €
VIII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI	109	0 €	0 €	0 €	0 €
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)	110	13,429,215 €	15,143,719 €	19,291,431 €	14,808,314 €
I. DUGOROČNA REZERVISANJA	111	325,101 €	335,374 €	3,720,363 €	1,731,811 €
II. DUGOROČNE OBAVEZE (113+114)	112	13,104,114 €	14,808,344 €	15,571,069 €	13,076,503 €
1. Dugoročni krediti	113	10,851,470 €	13,240,840 €	15,362,992 €	12,942,637 €
2. Ostale dugoročne obaveze	114	2,252,644 €	1,567,504 €	208,077 €	133,866 €
C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	115	2,420,500 €	2,511,516 €	2,736,550 €	34,199,395 €
D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)	116	17,876,493 €	18,386,763 €	22,601,403 €	29,700,609 €
I. KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123)	117	17,876,493 €	18,386,763 €	22,601,403 €	29,700,609 €
1. Kratkoročne finansijske obaveze	118	8,155,061 €	8,549,488 €	7,580,585 €	9,658,917 €
2. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji	119	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Obaveze iz poslovanja	120	6,227,887 €	6,061,162 €	6,302,554 €	6,827,173 €
4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	121	2,995,503 €	3,265,852 €	8,432,495 €	11,820,280 €
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	122	121,484 €	287,785 €	244,501 €	1,352,150 €
6. Obaveze po osnovu poreza na dobit	123	376,558 €	222,476 €	41,269 €	42,089 €
II. KRATKOROČNA REZERVISANJA	124	0 €	0 €	0 €	0 €
E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116)	125	143,373,354 €	145,252,459 €	134,524,029 €	465,404,373 €

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU - BILANS USPJEHA						
Redni broj	Pozicija	Redni Broj	2018	2019	2020	2021
I	POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	201	30,425,542 €	29,563,343 €	21,511,711 €	19,201,357 €
1	<i>Prihodi od prodaje</i>	202	29,321,251 €	29,086,865 €	18,023,391 €	22,961,133 €
2	<i>Prihodi od aktiviranja učinaka i robe</i>	203	0 €	355,975 €	158,129 €	212,863 €
3	<i>Povećanje vrijednosti zaliha učinaka</i>	204	1,057,314 €	41,481 €	3,257,488 €	0 €
4	<i>Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka</i>	205	0 €	0 €	0 €	-4,158,170 €
5	<i>Ostali poslovni prihodi</i>	206	46,978 €	79,022 €	72,703 €	185,531 €
II	POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	28,313,528 €	30,308,540 €	31,554,605 €	25,697,045 €
1	<i>Nabavna vrijednost prodate robe</i>	208	328,281 €	437,999 €	338,558 €	216,404 €
2	<i>Troškovi materijala</i>	209	8,115,350 €	9,067,063 €	7,717,860 €	8,558,939 €
3	<i>Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi</i>	210	13,699,844 €	14,581,020 €	11,831,255 €	10,505,056 €
4	<i>Troškovi amortizacije i rezervisanja</i>	211	2,927,797 €	3,172,006 €	8,347,144 €	3,383,385 €
5	<i>Ostali poslovni rashodi</i>	212	3,242,257 €	3,050,451 €	3,319,787 €	3,033,262 €
A	POSLOVNI REZULTAT (201-207)	213	2,112,014 €	-745,197 €	-10,042,894 €	-6,495,688 €
I	FINANSIJSKI PRIHODI	214	127,927 €	193,256 €	34,366 €	48,910 €
II	FINANSIJSKI RASHODI	215	969,436 €	1,124,489 €	1,639,906 €	1,789,135 €
B	FINANSIJSKI REZULTAT (214 - 215)	216	-841,509 €	-931,233 €	-1,605,539 €	-1,740,225 €
I	OSTALI PRIHODI	217	2,854,254 €	3,764,221 €	472,508 €	1,001,932 €
II	OSTALI RASHODI	218	1,443,184 €	1,617,887 €	7,793,294 €	12,962,705 €
C	REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)	219	1,411,070 €	2,146,333 €	-7,320,785 €	-11,960,772 €
D	REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	220	2,681,574 €	469,904 €	-18,969,219 €	-20,196,686 €
E	NETO REZULTAT POSLOV. KOJE JE OBUSTAVLJENO	221	0 €	0 €	0 €	0 €
F	REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	222	2,681,574 €	469,904 €	-18,969,219 €	-20,196,686 €
G	DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228)	223	0 €	0 €	0 €	0 €
1	<i>Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu fin. sredstava raspoloživih za prodaju</i>	224	0 €	0 €	0 €	0 €
2	<i>Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme</i>	225	0 €	0 €	0 €	0 €
3	<i>Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridr. društava</i>	226	0 €	0 €	0 €	0 €
4	<i>Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka)</i>	227	0 €	0 €	0 €	0 €
5	<i>Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine</i>	228	0 €	0 €	0 €	0 €
H	PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)	229	258,860 €	313,492 €	-92,504 €	195,716 €
1	<i>Tekući porez na dobit</i>	230	208,747 €	222,476 €	0 €	821 €
2	<i>Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda</i>	231	50,114 €	91,016 €	-92,504 €	194,895.62
I	NETO REZULTAT (222+223-229)	232	2,422,714 €	156,412 €	-18,876,715 €	-20,392,402 €
J	ZARADA PO AKCIJI					
1	<i>Osnovna zarada po akciji</i>	233	0.0135 €	0.0009 €	-0.1053 €	-0.1138 €
2	<i>Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji</i>	234				

Racio pokazatelji

Finansijski pokazatelji su najčešći i široko rasprostranjeni alati koji se koriste za analizu finansijskog stanja preduzeća. U nastavku su dati pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, ekonomičnosti i profitabilnosti.

Pokazatelji likvidnosti

Tekuća likvidnost	2018	2019	2020	2021
Angažovana obrtna sredstva	66,995,937	68,399,859	59,615,292	53,292,573
Tekuće obaveze	17,876,493	18,386,763	22,601,403	29,700,609
Angažovana obrtna sredstva / Tekuće obaveze	3.75	3.72	2.64	1.79

Dugoročna likvidnost	2018	2019	2020	2021
Angažovana osnovna sredstva	76,141,872	76,852,600	74,591,198	410,990,079
Angažovana obrtna sredstva	66,995,937	68,399,859	59,615,292	53,292,573
Dugoročne obaveze	13,104,114	14,808,344	15,571,069	13,076,503
(Angažovana osnovna sredstva + Angažovana obrtna sredstva) / Dugoročne obaveze	10.92	9.81	8.62	35.51

Pokazatelji zaduženosti

Koefficijent zaduženosti	2018	2019	2020	2021
Ukupne obaveze	30,980,607	33,195,107	38,172,472	42,777,112
Ukupna imovina	143,137,809	145,252,459	134,524,029	465,404,373
Ukupne obaveze / Ukupna imovina	0.22	0.23	0.28	0.09

Koefficijent finansijskog leveridža	2018	2019	2020	2021
Ukupne obaveze	30,980,607	33,195,107	38,172,472	42,777,112
Ukupan kapital	109,647,146	109,210,462	89,894,644	386,696,054
Ukupne obaveze / Ukupan kapital	0.28	0.30	0.42	0.11

Faktor zaduženosti	2018	2019	2020	2021
Ukupne obaveze	30,980,607	33,195,107	38,172,472	42,777,112
Neraspoređena dobit	10,343,360	10,499,772	10,499,772	10,499,772
Amortizacija	2,927,797	3,172,006	8,347,144	3,383,385
Ukupne obaveze / (Zadržana dobit - Amortizacija)	2.33	2.43	2.03	3.08

Pokazatelji ekonomičnosti

<i>Ekonomičnost</i>	2018	2019	2020	2021
<i>Ukupni prihodi</i>	33,407,724	33,520,820	22,018,585	20,252,199
<i>Ukupni rashodi</i>	30,726,149	33,050,916	40,987,804	40,448,885
<i>Ukupni prihodi / Ukupni rashodi</i>	1.09	1.01	0.54	0.50

<i>Ekonomičnost redovnog poslovanja</i>	2018	2019	2020	2021
<i>Poslovni prihodi</i>	30,425,542	29,563,343	21,511,711	19,201,357
<i>Poslovni rashodi</i>	28,313,528	30,308,540	31,554,605	25,697,045
<i>Poslovni prihodi / Poslovni rashodi</i>	1.07	0.98	0.68	0.75

Pokazatelji profitabilnosti

<i>EBIT</i>	2018	2019	2020	2021
<i>Rezultat prije oporezivanja</i>	2,681,574	469,904	-18,969,219	-20,196,686
<i>Rashodi kamata</i>	709,775	480,938	672,218	1,789,135
<i>Rezultat prije oporezivanja+ rashod</i>	3,391,349	950,842	-18,297,000	-18,407,551

<i>EBITDA</i>	2018	2019	2020	2021
<i>Rezultat prije oporezivanja</i>	2,681,574	469,904	-18,969,219	-20,196,686
<i>Rashodi kamata</i>	709,775	480,938	672,218	1,789,135
<i>Amortizacija i rezervisanja</i>	2,927,797	3,172,006	8,347,144	3,383,385
<i>stalna imovina/(Kapital+ Dug. Obaveze)</i>	6,319,146	4,122,848	-9,949,856	-15,024,166

6. DRUŠTVENA ODGOVORNOST

3.1. Mjere zaštite životne sredine

Usljed sve strožijih zakonskih zahtjeva, razvoja ekonomskih i drugih mjera za unapređenje zaštite životne sredine i zaštite zdravlja korisnika naših proizvoda, kao i rasta brige zainteresovanih strana, rukovodstvo je donijelo odluku da uvede sistem upravljanja zaštitom životne sredine i uvelo Poslovnik o zaštiti životne sredine u cilju unaprijeđenja odnosa prema sredini u kojoj naše preduzeće i njegovi zaposleni žive i rade.

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine je uspostavljen u skladu sa zahtjevima standarda ISO 14001:2004 - *Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine - Zahtjevi sa uputstvom za primjenu*.

Kompanija dokumentuje, primjenjuje, i održava sistem upravljanja zaštitom životne sredine u cilju sprječavanja i smanjenja zagađenja životne sredine i usaglašavanja svoga sistema sa svim zahtjevima standarda za upravljanje zaštitom životne sredine, zahtjevima iz zakona i propisa i zahtjeva zainteresovanih strana.

Menadžment kompanije je definisao Politiku zaštite životne sredine, koja je jedinstveno utvrđena na nivou preduzeća i sa njom upoznati svi zaposleni u preduzeću kao i sve interne zainteresovane strane.

Politika zaštite životne sredine predstavlja osnovu za planiranje poboljšanja zaštite životne sredine kao i za uspostavljanje posebnih ciljeva i programa upravljanja zaštitom životne sredine.

Najviše rukovodstvo u „13. jul – Plantaže“ a.d. opredijeljeno je za neprekidno unaprijeđenje sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtjevima standarda ISO 14001: 2004.

Svi zaposleni u „13. jul – Plantaže“ a.d. su opredijeljeni i djeluju na sprječavanju i eliminisanju zagađivanja životne sredine i u tom cilju:

1. *Identifikuju sve aspekte životne koji imaju ili mogu imati uticaj na životnu sredinu u cilju sprječavanja zagađenja životne sredine;*
1. *Obavljaju svoje poslovne aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtjevima o zaštiti životne sredine;*
2. *Definišu i sprovode pravila organizacije koja nisu predviđena zakonskim propisima, a u cilju poboljšanja sistema upravljanja zaštitom životne sredine;*
1. *Obučavaju da preventivno djeluju u sprječavanju zagađenja, štednji resursa i da stalno poboljšavaju sistem zaštite životne sredine;*
1. *Štede resurse i energiju, smanjuju ili eliminišu upotrebu štetnih materija i kontrolisano postupaju sa otpadom;*
1. *Razmatraju mišljenja i sugestije svih zainteresovanih strana i preuzimaju odgovarajuće mjere u cilju unaprijeđenja zaštite životne sredine;*
1. *Informišu poslovne partnere i druge zainteresovane strane o sopstvenom opredijeljenju za zaštitu životne sredine.*

Prilikom identifikacije i vrijednovanja aspekata životne sredine, u „13. jul – Plantaže“ a.d. se razmatraju sljedeće opšte grupe aspekata životne sredine:

1. Emisije u vazduh;
2. Ispuštanja u vodu: otvorene vodotokove i tehnološku, atmosfersku i fekalnu kanalizaciju;
3. Ispuštanje u zemljište;
4. Korišćenje resursa: sirovina, vode, električne energije, pare i drugih prirodnih resursa;
5. Uticaj otpadnih i opasnih materija,
6. Angažovana i emitovana energije: toploće, radijacije, buke, vibracija,
7. Incidentne situacije i udesi pri kojim može doći do značajnih aspekata na životnu sredinu,
8. Žalbe zainteresovanih strana

Kompanija je izradila program preventivnih mera u cilju povećanja nivoa zaštite imovine i poslovanja kompanije.

Preventivne pripreme predstavljaju efikasan odgovor na bilo koju od naprijed navedenih pojava, uključujući i spremnost na brzo reagovanje na pojave prirodnih katastrofa.

Preventivne mjere se implementiraju kroz sljedeće aktivnosti: fizička zaštita, preventivno tehničke mjere obezbjeđenja, zaštita od požara ili protivpožarna zaštita i sanitarno tehničke, biološke i hemijske mjere obezbjeđenja sopstvenih resursa a samim tim i uticaja i zaštite životne sredine i okoline.

Kompanija je instalirala kotao na biomasu 2018. godine i nalazi se u fazi dvogodišnjeg probnog rada kada se dokazuju performanse rada instaliranog rješenja. Za sada je:

1. izvršena potpuna supstitucija korišćenja lož ulja i mazuta sagorijevanjem drvene sječke koja nastaje zimskom rezidbom vinove loze,
2. smanjena emisija CO₂,
3. iskorišćen pepeo koji nastaje sagorijevanjem drvene sječke kao đubrivo prilikom podizanja novih zasada,
4. postignuta jednovremenost rada svih potrošača toplotne energije RJ „Prerada“ na nivou 100% čime je dostignut nivo dodatne energetke uštede.

Projekat je zaključno sa 2019. godinom dao očekivane rezultate, te su postavljeni parametri u potpunosti dokazani kako kroz ekološke standarde, tako i finansijske rezultate.

Kompanija je u fazi pripreme realizacije projekta tretmana teholoških otpadnih voda, kao jednog od ključnih preostalih ekoloških problema. Naime, urađenim hemijskim analizama uzoraka otpadnih voda, jasno je prikazano da su vode dominantno organski zagađene uz znatno manji nivo hemijske potrošnje kiseonika od onog koji je anticipiran. Stoga, izvedeni su zaključci:

1. da će se 90% otpadnih voda usmjeravati prema vinogradima kompanije, te dio vode koristiti za proces kompostiranja, a dio kada HPK dosegne zakonski dozvoljen nivo za nalivanje matičnih zasada,
2. da će se čvrsta materija mehanički odvajati od tečne i koristiti kao dobra osnova za proizvodnju komposta,
3. da će 10% voda opteretiti kapaciteta novog kolektora koji se gradi na nivou opštine Podgorica.

Prethodne godine su realizovane sljedeće aktivnosti iz ovog projekta:

4. sprovedena i završena kampanja mjerena količina i kvaliteta otpadnih voda,
5. završen je projekta kompostiranja otpada koji nastaje od otpada redovnih kompanijskih aktivnosti,
6. završen Glavni projekat za odvajanje atmosferskih voda,
7. završen Glavni projekat za instaliranje nove tehnološke kanalizacije i dimenzinisano postrojenje za predtretman.

Investicione aktivnosti na ovom projektu će biti nastavljene po izlasku kompanije iz krize i finansijskog oporavka u toku 2023. godine. Dalje, investicione aktivnosti koje su planirane u dijelu energetske efikasnosti i uperteda u potrošnji električne energije će biti nastavljena u toku narednih nekoliko godina.

3.2. Društveno odgovorno poslovanje

Društvena odgovornost kompanije se ogleda kroz dvije dimenzije:

1. Interna dimenzija:

1. Upravljanje ljudskim resursima – kako privući i zadržati zaposlene koji posjeduju odgovarajuće znanje i vještine za rad; edukacija zaposlenih,
2. Zdravlje i sigurnost na poslu – pomoć za liječenje, životno osiguranje, osiguranje od nesreće
3. Eksterna dimenzija:
4. Lokalna zajednica – zaštita životne sredine, zapošljavanje ljudi sa invaliditetom, sponzorisanje lokalnih sportskih klubova, kulturnih manifestacija i sl.
5. Odnosi sa potrošačima i dobavljačima – povjerenje, fer odnosi, poštovanje želja i potreba partnera
6. Poštovanje ljudskih prava – poštovanje radnih standarda i radnog prava, transparentno poslovanje

Interna dimenzija

U realizaciji aktivnosti definisanih Planom i programom rada za 2021. godinu bilo je angažovano oko 605 stalno zaposlenih i preko 1.200 radnika na sezonskim poslovima, o kojima je kompanija vodila posebnu brigu, unapređujući njihov životni standard i kvalitet života, kroz pojačanu zaštitu na radu, permanentnu edukaciju, socijalnu politiku, i sl.

Ulaganje u edukaciju zaposlenih je nužno za razvoj kompanije. Vršena je dalja edukacija zaposlenih kroz seminare, konferencije i kongrese iz svih oblasti kao što su:

- Ekonomija i finansije,
- Poresko i carinsko poslovanje,
- HR, ljudski resursi,
- Proizvodnja (vinogradarstvo, tehnologija vina),
- Marketinga i prodaja,
- Edukacija o vinskoj kulturi,
- Zaštita životne sredine

Eksterna dimenzija

Kompanija je u 2021. godini izdvojila je 3256,19 za donacije i sponzorstva. Struktura je prikazana na sljedećem grafikonu:



7. PLANIRANI BUDUĆI RAZVOJ

U 2021. godini realizovano je preko 1,5 mil.€ investicija:

R.br.	Opis	Iznos
1	Podizanje zasada vinograda i ,aslina	1.031.918,31
2	Oprema	480.964,48
3	Građevinski radovi	209.107,35
	UKUPNO:	1.721.990,14

Kada je u pitanju dalji razvoj, kompanija ima jasniju viziju kroz investiciona ulaganja za period od 5 godina, kako kroz ulaganja u obnovu vinogradarskih i voćarskih površina, tako i rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata, zamjenu dotrajale opreme i instalacija novih ekonomičnih i efikasnijih rješenja.

Strategija obnove vinograda i voćnjaka je planirana za narednih 5 godina, i kako slijedi:

8. zanavljanje vinograda (vinskih sorti) godišnje na površini ne manjoj od 50 hektara,
9. zanavljanje preostalih površina voćnjaka (breskve i nektarine) na površini od 40 hektara dinamikom po 20 hektara godišnje,
10. širenje vinogradarskih površina (stonih sorti) na površini od 50 hektara,
11. širenje zasada maslina na površini od 50 hektara dinamikom po 15 hektara godišnje,
12. ispitivane mogućnosti iskorišćenja površina van opština Podgorica za sadnju novih voćarskih kultura (trešnja, lješnik i orah) na površini ne manjoj od 20 hektara.

Investiciona ulaganja kompanije prethodne godine su svedena na nužna obnavljanja vinograda i rekonstrukcije objekata. Ova praksa će biti nastavljena i u 2022. godini i do oporavka kompanije iz trenutne finansijske krize. Nužnost investicionog ulaganja je vezana

za održivo poslovanje kompanije, te je ova obaveza za naredne godine treba nadoknaditi i tekuće godine.

Prethodnih godina kompanija je imala tendenciju obnove stare mehanizacije, opreme i građevinskih objekata. Kontinuitet obnove će se nastaviti i narednih godina i na način koji je predstavljen sljedećom tabelom:

Planirana investiciona ulaganja za 2022. godinu

R.br.	Opis investicije	Kom	Jedinična cijena	Ukupno bez PDV-a	PDV	Ukupno sa PDV-om
RJ “Vinogradarsko-voćarska” proizvodnja						
1	Kombajn za berbu grožđa	1	130,000.00	130,000.00	27,300.00	157,300.00
2	Traktor New Holland T4 110N	1	45,000.00	45,000.00	9,450.00	54,450.00
3	Regeneracija bunara B4 i B17	1	36,000.00	36,000.00	7,560.00	43,560.00
4	Atomizer	6	6,000.00	36,000.00	7,560.00	43,560.00
5	Krčenje starih zasada vinove loze	1	23,800.00	23,800.00	4,998.00	28,798.00
6	Radovi na sanaciji spavaona na obj. B-7, B-9 i CED	1	10,000.00	10,000.00	2,100.00	12,100.00
7	Nabvka GFF 677 podloge	1	8,000.00	8,000.00	1,680.00	9,680.00
8	Rekonstrukcija mokrog čvora - OM Tuzi	1	5,000.00	5,000.00	1,050.00	6,050.00
9	Voćarske platforme	2	1,250.00	2,500.00	525.00	3,025.00
Ukupno za RJ “Vinogradarsko-voćarska” proizvodnja				296,300.00	62,223.00	358,523.00
RJ Prerada						
1	Reparacija sistema za destileriju Frili	set	130,000.00	130,000.00	27,300.00	157,300.00
2	Sud za toplu vodu	1	50,000.00	50,000.00	10,500.00	60,500.00
3	Barici	165	606.06	100,000.00	21,000.00	121,000.00
4	Tank za ferementaciju	1	25,000.00	25,000.00	5,250.00	30,250.00
5	Pumpa za pretakanje vina	2	15,000.00	30,000.00	6,300.00	36,300.00
6	Inoks sudovi za pripremu enoloških sredstava	2	3,000.00	6,000.00	1,260.00	7,260.00
7	Priključci za mješalice	20	250.00	5,000.00	1,050.00	6,050.00
8	Regeneracija bunara	2	16,000.00	32,000.00	6,720.00	38,720.00
9	Kavezi za šampanjske boce	75	200.00	15,000.00	3,150.00	18,150.00
10	Sistem za regulisanje ph vrijednosti kljuka	1	100,000.00	100,000.00	21,000.00	121,000.00
11	Zatvaranje skladišta za biomasu i izrada vrata	set	6,000.00	6,000.00	1,260.00	7,260.00
12	Transporter za pretovar pepela	1	8,000.00	8,000.00	1,680.00	9,680.00
13	Mašina za struganje i glodanje	1	40,000.00	40,000.00	8,400.00	48,400.00
14	Oprema za radionice	set	15,000.00	15,000.00	3,150.00	18,150.00
15	Kontejner za smještaj radnika	1	8,000.00	8,000.00	1,680.00	9,680.00
16	Pneumatska četka za kotlovske cijevi	1	4,000.00	4,000.00	840.00	4,840.00
17	Zaštita na rasklopništu	set	70,000.00	70,000.00	14,700.00	84,700.00
Ukupno za RJ Prerada				644,000.00	135,240.00	779,240.00
Sektor prodaje i marketinga						
1	Postavljanje tende - Restoran "13.Jul"	set	70,000.00	70,000.00	14,700.00	84,700.00
2	Postavljanje rasvjete na parkingu - Restoran "13.Jul"	set	6,000.00	6,000.00	1,260.00	7,260.00
3	Parking rampa - Restoran „13 Jul“	1	3,000.00	3,000.00	630.00	3,630.00
Ukupno za Sektor prodaje i marketinga				79,000.00	16,590.00	95,590.00
Sektor nabavke i logistike						
1	Viljuškari	2	30,000.00	60,000.00	12,600.00	72,600.00
2	Električni paletar	1	10,000.00	10,000.00	2,100.00	12,100.00
3	Robot za strečovanje	1	7,000.00	7,000.00	1,470.00	8,470.00
4	Skladište za opasne materije	1	17,000.00	17,000.00	3,570.00	20,570.00
Ukupno za Sektor nabavke i logistike				94,000.00	19,740.00	113,740.00
UKUPNO ZA SVE				1,113,300.00	233,793.00	1,347,093.00

Planiran je i razvoj novih proizvoda, kao i obezbjeđivanje neophodne infratrukture u cilju obezbjeđivanja kvaliteta proizvoda:

13. instalacija linije za preradu maslina i proizvodnju maslinovog ulja. Intezivna sadnja maslina će dati neophodnu isplativnost po pitanju količina ubranog voća i potencijala proizvodnje maslinovog ulja,
14. proizvodnja pjenušavnog vina charmat metodom – povećanje proizvodnje pjenušavnog vina,
15. proizvodnja komposta.

16. PODACI O AKTIVNOSTIMA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Kompanija je prepoznala značaj naučnih istraživanja za razvoj inovativnosti i kompetitivnosti i predstavlja pozitivan primjer povezivanja nauke i privrede. Od 2011. godine posjeduje licencu za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti u oblasti poljoprivrede. Aktivnostima koje se realizuju nizom naučnih projekata u oblasti vinogradarstva, vinarstva i voćarstva doprinosi se razvoju i boljem pozicioniraju vinogradarsko-vinarske proizvodnje, raznovrsnijoj, bogatijoj i kvalitetnijoj ponudi naših vina, razvoju i širenju vinske kulture i vinogradarsko vinarskog turizma. Sektor za razvoj naše kompanije do sada je realizovao više od 20 nacionalnih i internacionalnih projekata. Projekti su finansirani od stane kompanije, a sufinansirani su i u okviru različitih evropskih poziva i programa.

Istraživački i razvojni projekti nastavljeni su u 2021. godini i bili su usmjereni na:

1. **Ispitivanje i poboljšanje kvaliteta autohtonih sorti vinove loze (klonska selekcija) i unapređenje kvaliteta proizvodnje loznog sadnog materijala u kompaniji (proizvodnja sertifikovanog sadnog materijala).** Kao rezultat višegodišnjeg rada na ovom projektu selezionisano je i priznato 7 klonova autohtone sorte Vranac, koji svojim kvalitetom nadmašuju populaciju sorte. Kroz ovaj projekat stvorena je i stalno se povećava osnova za proizvodnju sertifikovanog sadnog materijala u kompaniji (dobar i kvalitetan kalem je temelj uspješne i ekonomične vinogradarsko – vinarske proizvodnje). Imajući u vidu da dobar i kvalitetan kalem predstavlja temelj uspješne i ekonomične vinogradarsko – vinarske proizvodnje, u 2020. godini nastavljeno je sa proširivanjem površina matičnog zasada sertifikovane kategorije klonova sorte Vranac.
2. **Rad na introdukciji i ispitivanju sorti i klonova vinove loze za razvoj novih proizvoda i unapređenje kvaliteta postojećih u proizvodnom asortimanu kompanije.**

Nastavljen je višegodišnji rad na introdukovaniju klonova sorti i podizanju oglednih zasada u cilju ispitivanja njihovih agrobioloških i privredno-tehnoloških karakteristika u agroekološkim uslovima Ćemovskog polja radi dobijanja preporuke za njihovo dalje širenje u vinogradima kompanije. Od navedenih sorti očekuje se da mogu upotpuniti i poboljšati kvalitet naših vina, doprinijeti kreiranju novih proizvoda i na taj način obogatiti i poboljšati paletu naših proizvoda. U 2020. godini **na objektu Tuzi realizovana je sadnja 40,98ha** vinograda, sa visokokvalitetnim bijelim vinskim sortama i klonovima.

Vina sorti Kratošija i Smederevka su flaširana i kao novi proizvodi pripremljeni za puštanje u promet.

3. **Rad na transferu novih tehnologija i podizanju zasada stonih sorti vinove loze sa horizontalnim sistemom naslona i visokim uzgojnim oblicima (pergola-tendona).** Cilj projekta je poboljšanje prinosa i kvaliteta stonog grožđa i mogućnost postizanja ranijeg sazrijevanja grožđa za potrebe tržišta (postizanje bolje cijene i povećanje rentabilnosti proizvodnje stonog grožđa u kompaniji). U 2020. godini pored agrotehničke u zasadima sorti Kardinal (2,4 ha) i Muskat Italija (0,80 ha), ispitivane su agrobiološke i privredno-tehnološke karakteristika sorti na visokom uzgojnem obliku (horizontalni sistem naslona -tendona) u poređenju sa zasadima sa istim sortimentom iste godine sadnje, na špaliru (vertikalni sistem gajenja ovih sorti -kordunica) vinogradima naše kompanije. Komparativana ispitivanja biće nastavljena i tokom naredne godine.
4. **Rad na daljoj karakterizaciji i valorizaciji genetičkih resursa vinove loze, kroz projekt "Genetski diverzitet vinove loze u Crnoj Gori".** Projekat koji se realizuje u saradnji sa Institutom za vinovu lozu i vino iz La Riohe, Logronjo, Španija, obuhvatio je istraživanje diverziteta autohtonih i odomačenih sorti vinove loze koje se gaje u Crnoj Gori, utvrđivanje relacijskih odnosa između sorti (pedigre analiza) kao i izučavanje varijabilnosti populacije sorti. Uzorkovani su i najzanimljiviji već identifikovani čokoti sorte Kratošija, u cilju sekvencioniranje genoma ove sorte. Rezultati proučavanja su potvrdili da se crnogorsko vinogradarstvo bazira na porodici genetski povezanih sorti kao što je sorta kratošija, najstarije sorte vinove loze koja se gajila u Crnoj Gori. Rezultatima ovih istraživanja naša kompanija i Crna Gora je dobila najmoderne genetske i genomske naučne činjenice za svoje specifično autohtono vinogradarstvo, što je presudno za naučnu, stručnu, razvojnu i marketinšku promociju ove strateške grane crnogorske poljoprivrede.

5. PRIMJENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U VINOGRADARSKO-VINARSKOJ PROIZVODNJI

- Kako savremeno vinogradarstvo, voćarstvo i vinarstvo prati sve veća upotreba novih tehnologija, naše aktivnosti usmjerene su i u pravcu primjene informacionih tehnologija u vinogradarsko-voćarskoj i vinarskoj proizvodnji

U 2020. godini uključili smo se u sljedeće projekte digitalizacije koji se finansiraju iz evropskih fondova:

1. PILOT PROJEKAT „Optimizacija navodnjavanja vinove loze - precizno navodnjavanje - IrrigNet“ (2017 – u toku). Cilj projekta je optimizacija navodnjavanja i zalivne norme u cilju postizanja boljeg fiziološkog statusa samih biljaka, kao i smanjenjenja troškova navodnjavanja vinove loze.

2. HORIZONT 2020 „Izgradnja operativnog, inovativnog i održivog evropskog poljoprivredno-prehrabrenog sektora“ DEMETER (2019-2023). Cilj projekta je voditi digitalnu transformaciju evropskog poljoprivredno-prehrabrenog sektora na osnovu efikasne implementacije naprednih IoT (Internet of Things) tehnologija i pametne poljoprivrede, osiguravajući njegovu dugoročnu održivost i sljedljivost. Kako smo prepoznati kao kvalitetan i značajan partner u projektima digitalizacije, u okviru ovog projekta kompanija Pulverizadores Fede iz Španije se odlučila da ustupi našoj kompaniji besplatno na korišćenje.

3. NACIONALNI PROJEKAT „Digitalna transformacija poljoprivrede i lanca snadbijevanja hranom - DIPOL“ (2019-2021). Ovaj projekat ima za cilj upotrebu najsavremenije informacione tehnologije za primjenu u poljoprivredi i lancu snadbijevanja hranom. U okviru projekta, na Ćemovskom polju je postavljena meteorološka stаница, senzori za praćenje vlažnosti zemljišta i uređaji sa digitalnim klopkama za praćenje prisustva i brojnosti štetočina.

4. ERASMUS PROGRAM „Jačanje primjene ICT tehnologija u poljoprivredi - VIRAL“ (2019-2022) predstavlja povezivanje akademskih i privrednih subjekata u cilju inteziviranja aktivnosti primjene ICT tehnologija u poljoprivredi. Konzorcijum čini 16 partnera iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Slovenije, Rumunije i Holandije.

5. „Centar izvrsnosti za digitalizaciju procesa procjene mikrobiološke bezbjednosti hrane i identifikaciju parametara kvaliteta neophodnih za sertifikaciju autentičnosti hrane - FoodHub“ (2020-2024). U okviru ovog projekta naša kompanije će biti uključena u razvoj primjene biosenzora u proizvodnji koji će omogućiti rano otkrivanje štetnih mikroorganizama i doprinijeti poboljšanju kvalitetu proizvoda. U okviru projekta očekuje se razvoj metoda i protokola kojima će se dokazati autentičnost crnogorskih proizvoda (vina) i spriječiti falsifikovanje na tržištu.

6.NOVI PROJEKAT- HORIZONT 2020 „Sljedljivost u vinskoj industriji putem integrisanog obilježavanja tipičnosti, efekata zaštite zdravlja i organoleptičkih osobina - TRACEWINDU“ (2021-2025). Cilj razvoja tehnologija na projektu TRACEWINDU je poboljšanje produktivnosti vinograda korišćenjem novih kombinacija sredstava za zaštitu zasada, kao i analiza geografskog porijekla kako bi se osigurala sljedljivost i autentičnost vina.

6. MARKETING AKTIVNOSTI KOMPANIJE

AWC Vienna 2021 – International Wine Challenge

Na ovom takmičenju naša vina su osvojila čak 10 medalja, od kojih 3 zlatne i 7 srebrnih medalja.

BIWC Balcan International Wine Competition 2021



Na najvećem vinskom takmičenju u regionu, vina Pantaža su osvojila **osam priznanja**: dva dupla zlata, dvije zlatne, dvije srebrne medalje, jednu bronzanu, i najprestižniju nagradu Best of show Montenegro – za najbolje vino iz Crne Gore je proglašen Stari podrum Vranac 2013.

Decanter World Wine Awards 2021

Nove nagrade za naša vina su stigla iz Londona, na takmičenju Decanter World Wine Awards, gdje smo osvojili **2 srebrne medalje i 5 bronznih**.

Aer Rianta International Duty Free kompanija je 15. aprila zvanično otvorila shop na aerodromu u Podgorici, dok je prodavnica na Tivatskom otvorena 10 juna. Kako su aerodromi strateški izuzetno bitni za pozicioniranje naših proizvoda i promociju brenda, veliki akcenat smo stavili na promociju premijum vina, vinskog puta kroz sekundarne pozicije, light box,

postavljanje reklamnog bureta i covera. U okviru ugovora koji imamo sa ARI-ijem (klasičan Ugovor za distributere), dogovoreno je dominantno učešće naših vina na polici (oko 70%), postavljanje 6 reklamnih covera na Podgoričkom aerodromu (na njima je reklama za Vinski put) i 4 covera na Tivatskom aerodromu.

Maslinovo ulje i Kratošiju smo zajedno promovisali kao relativno nove proizvode, a za ulje smo uradili i posebna gift pakovanja. Ponudu smo obogatili sa kutijama za : jednu flašu maslinovog ulja, za dvije flaše, i kutiju za vino i maslinovo ulje.

Premijum bijela i roze vina na akciji

Od 15.juna do 31. Avgusta smo odobrili akciju za 20% popusta na 6 premijum i bijelih vina, i za tu priliku je urađen flajer koji je distribuiran kroz HoReCa objekte širom Crne Gore, i naše maloprodaje.



Proslava britanske ambasade povodom rođendana kraljice

Uz gostujuću fregatu Kraljevske ratne mornarice Ričmond, Britanska ambasada je 07.06. upriličila proslavu Kraljičinog 95. rođendana, koji se slavi kao nacionalni praznik Ujedinjenog Kraljevstva. Ovom prilikom su Plantaže bile prijatelj večeri, i podržali smo događaj sa 50 flaša Vala, koji je služen kao zvanično piće na proslavi. Događaju su prisustvovali svi državni zvaničnici, a ambasadora Velika Britanije se u svom obraćanju zahvalila našoj kompaniji na podršci.

U Porto Montenegruru, u luksuznoj yacht marini Porto Montenegro, vinarija 13. jul Plantaže je prezentovala svoja premium vina u okviru sajma SuperWine 8.0.

Sajmu su prisustvovali brojni vinari (31 vinarija), ali i vlasnici i menadžeri renomiranih ugostiteljskih objekata, pa je naša kompanija iskoristila ovu priliku da im predstavi premium vina, kao i nagrađena vina sa poslednjeg BIWC takmičenja. Najveći akcenat smo stavili na bijela i rose premium vina, kao i na maslinovo ulje. Značajno interesovanje i pozitivne komentare među svim posjetiocima štanda su dobili Malvazija, Pro anima Pinot Blanc, Regina, Val Brut Val Rose i maslinovo ulje. Pored gostima dobro poznatih vina Stari podrum Vranac, koji je zvanično **najbolje vino Crne Gore (BIWC)** i Vranca Reserve, među vinima koji su uveliko prepoznati kao nosioci kvaliteta naših vina, prepoznata je i Kratošija, koju smo u Crnoj Gori prvi put javno prezentovali. Za ovu priliku, pošto je riječ o renomiranom vinskom festivalu, smo angažovali i agenciju koja će napraviti prilog sa sajma, koji ćemo koristiti u promotivne/marketinške svrhe, kako na društvenim mrežama i Youtube kanalu, tako i u najgledanijoj emisiji u regionu kada je riječ o vinima i vinskom turizmu – Vino i vinogradarstvo.

7. INFORMACIJE O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA, ODNOŠNO UDJELA

Kompanija u toku 2021.godine nije vršila otkup sopstvenih akcije, niti namjerava da ih stiče u narednom periodu.

8. POSLOVNE JEDINICE

Kompanija je osnivač i vlasnik sljedećih pravnih lica:

- ✓ 13.jul d.o.o. Beograd (učešće 100%)
- ✓ 13.jul d.o.o. Sarajevo (učešće 100%)
- ✓ Plant-OMP d.o.o. Podgorica (učešće 50%)
- ✓ Monteadria UK Limited London (učešće 33,33%)
- ✓ Recomont Podgorica (učešće 20%)
- ✓ Lovćen osiguranje a.d. Podgorica (učešće 0,12%)



9. PODACI O FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA OD ZNAČAJA ZA PROCJENU FINANSIJSKOG POLOŽAJA I USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

Finansijski instrumenti su sredstva kojima se može trgovati. Mogu se podijeliti na dvije vrste: gotovinske instrumente i derivativne instrumente.

Gotovinski instrumenti su između ostalog akcije, kao osnovne hartije od vrijednosti.

Sopstveni kapital kompanije čini 179.255.993 obične akcije, nominalna vrijednosti je 0,5113€, ukupna vrijednost 91.653.589,22€. Struktura je data u prvom dijelu izvještaja.

Akcije se kotiraju na A listi Montenegruberze. Tržišna vrijednost akcije na dan 31.12.2020. iznosila je 0,1080€.

U dijelu učešća u vlasništvu drugih pravnih lica, kompanija posjeduje akcije Lovćen osiguranja (391 akcija, što čini 0,12% vlasništva), tržišna vrijednost akcije na dan 31.12.2021. godine je iznosila 21,00€.

10. CILJEVI I METODE ZA UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM

Dobro upravljanje rizikom je bitan aspekt uspješnog poslovanja. Nekim rizicima se može se direktno upravljati, dok su drugi rizici u velikoj mjeri izvan kontrole upravljanja preduzećem. Rukovodstvo kompanije ima različite nivoe kontrole u pogledu rizika, sa ciljem otkrivanja mogućih rizika i procijene potencijalnog uticaja na poslovanje kompanije.

Finansijski rizici se odnose na direktne rizike koji proističu iz upravljanja novčanim tokovima. Upravljanje ovim rizicima podrazumijeva tri faze:

- ✓ Identifikovanje finansijskih rizika i njihovih uzroka
- ✓ Mjerenje nivoa finansijskih rizika i njihovih efekata
- ✓ Utvrđivanje planova i strategija za rješavanje rizika

Metode upravljanja finansijskim rizicima kojim se rukovodstvo koristi su sljedeće:

- izbjegavanje rizika - odbijanje bavljenja aktivnostima koje su visoko rizične
- ublažavanje rizika - smanjenje negativnih posljedica kada su finansijski rizici neizbjegni
- prenos rizika - kao što je npr. plaćanje osiguranja u zamjenu za zaštitu od finansijskog rizika
- prihvatanje rizika - zadržavanje određenog nivoa rizika, ako je očekivani profit mnogo veći od potencijalnog rizika.

11. INFORMACIJE O IZLOŽENOSTI RIZICIMA CIJENA, KREDITNIM RIZICIMA, RIZICIMA LIKVIDNOSTI I RIZICIMA NOVČANOG TOKA

Postoji mnogo načina kategorizacije finansijskih rizika kompanije. Jedan pristup za ovo se obezbeđuje razdvajanjem finansijskog rizika u četiri široke kategorije:

- ✓ rizik cijena: podrazumijeva rizik promjena valutnih kurseva, kamatnih stopa ili cijena proizvoda, gdje bi njihova promjena mogla rezultirati gubicima u poslovanju. Kompanija poslovanje obavlja u zvaničnoj valuti (EUR), tako da rizik valutnih kurseva ne postoji. Kamatne stope na kreditna zaduženja su fiksne ili dijelom vezane za EURIBOR, zavisnosti od Ugovora, ali kako je njegova vrijednost u 2021. i dalje bila negativna, nije bilo uticaja na cijenu zaduzivanja. Što se tiče cijena naših proizvoda, nisu se mijenjale, u 2021. godini osim žestoka alkoholna pića zbog rasta akcize, što je nastavak trenda rasta ove vrste poreza, koji već niz godina značajno utiče na smanjenje prodaje rakija na tržištu Crne Gore.
- ✓ kreditni rizik: rizik da zajmoprimac neće biti u mogućnosti da otplati kredit. Kompanija počela proces reprograma kreditnih obaveza iz razloga nemogućnosti redovne otplate bankarskih anuiteta. Reprogram kredita će biti okončan u 2022. godini.
- ✓ rizik likvidnosti: podrazumijeva lakoću kojom kompanija može pretvoriti svoju imovinu u gotovinu ukoliko postoji iznenadna potreba za dodatnim novčanim tokovima. Obrtne sredstva kompanije su značajno veća od kratkoročnih obaveza, što pokazuje koeficijent likvidnosti, pa je ovaj rizik na umjerenom nivou

- ✓ rizik novčanog toka: rizik da gotovina i gotovinski ekvivalenti nisu dovoljni za izmirivanje dospjelih obaveza. Kompanija ima određena kašnjenja u izmirivanju dijela obaveza u zavisnosti od perioda godine, jer je dio priliva sezonskog karaktera.

12. CILJEVI I POLITIKE U UPRAVLJANJU FINANSIJSKIM RIZICIMA, RIZICIMA I NEIZVJESNOSTIMA POSLOVANJA

Novi standard revizije MRevS 701 – Saopštavanje ključnih revizorskih pitanja – uključuje, i poseban akcenat stavlja na analizu rizika u kontekstu otkrivanja nedostataka u pravnom licu koji se odnose na povećan rizik materijalno pogrešnog iskaza ili značajan rizik identifikovan u skladu sa MRevS 315 (značajne promjene koje su se desile u odnosu na prethodni finansijski period; određene vrste transakcija u kojima je revizor naišao na poteškoće prilikom sprovođenja revizorskih postupaka, promjene u okruženju entiteta, finansijskim uslovima ili aktivnostima koje imaju značajan uticaj).

U nastavku dajemo **Registar rizika** za našu kompaniju, zajedno sa **Ocjrenom inherentnog rizika**:

R.Br.	Proces u kojem se rizik pojavljuje	Rizik	Cilj-proces na koji rizik može da utice	Vrednovanje i procjena rizika			Opcija za postupanje sa rizikom	Mjera za postupanje sa rizikom	Ponovno vrednovanje			Opcija za postupanje sa rizikom	Mjera za postupanje sa rizikom
				V	P	O			V	P	O		
1.	VINOGRADARSKO VOĆARSKA PROIZVODNJA	suša	umanjen rod	3	3	9	izmjena vjerovatnoće ili posledice	popravka podzemnog ili naadzemnog cjevovoda, produbljenje bunara (...)	3	2	6	rizik je prihvatljiv	
		Kišna godina	Umanjen rod	2	4	8	Zadržavanje rizika		2	4	8		
		Bolesti i štetočine	Umanjen rod	4	5	20	Eliminisanje izvora rizika	potpuna primjena zaštite voća/grožđa	4	1	4	rizik je prihvatljiv	
		Stari zasad	Umanjen rod	2	2	4	Rizik je prihvatljiv		2	2	4		
		Nedostatak radne snage	Dinamika berbe	2	4	8	Izmjena vjerovatnoće ili posledice	nabavka mehanizacije	2	1	2		
		Nedostatak odgovarajuće mehanizacije	Dinamika berbe	3	2	6	Rizik je prihvatljiv	nabavka mehanizacije	2	1	2		
		Povećana količina rezidua hemikalija	Zdravstvena bezbjednost finalnog proizvoda	4	5	20	Izmjena vjerovatnoće ili posledice	plan zaštite, kontrola primjene zaštitnih sredstava, poštovanje karence, preventivno održavanje atomizera, uzorkovanje i analiza proizvoda pre berbe i/ili puštanja finalnog proizvoda na tržište	2	2	4	rizik je prihvatljiv	
2.	PROIZVODNJA RIBE	Zastoji u prodaji	Umanjen rod	2	3	6	Rizik je prihvatljiv	povećati prodaju	2	2	4		
		bolest ribe	neispunjavanje plana proizvodnje	2	4	8	izmjena vjerovatnoće ili posledice	opšte i stručne profilaktičke mjere	1	2	2	rizik je prihvatljiv	
		nedostatak mlađi	neispunjavanje plana proizvodnje	1	2	2	rizik je prihvatljiv		1	2	2		
		zagađenje vode	neispunjavanje plana proizvodnje	2	3	6	rizik je prihvatljiv	obezbjediti dotok čiste vode pomoću filtera, redovno čišćenje bazena	1	2	2		
		nedostak stručnih kadrova	neispunjavanje plana proizvodnje	2	2	4	rizik je prihvatljiv	obuka radnika, prijem novih radnika, komunikacije: analiza očekivanja zaposlenih	1	2	2		

3.	PROIZVODNJA VINA I JAKIH PIĆA	zastoji u proizvodnji usled kvara opreme koja se eksterno održava	kašnjenje u planu proizvodnje	2	3	6	djeljenje rizika	ugovor za održavanje opreme sa outsource organizacijom sa posebnim klauzulama za rok popravke	2	2	4	rizik je prihvatljiv
		zastoj u proizvodnji usled kvara opreme koja se interno održava	kašnjenje u planu proizvodnje	3	3	9	djeljenje rizika	izrada i dosledna primjena planova preventivnog planskog održavanja, praćenje trendova zastaja i troškova usled kvara na opremi	2	3	6	rizik je prihvatljiv
		zastoj usled nedostatka el. energije	kašnjenje u planu proizvodnje	1	4	4	rizik je prihvatljiv	iznalaženje alternativnih izvora snabdjevanja energijom	1	3	3	
		nedostatak stručnih kadrova	kvalitet, neispunjene plana proizvodnje	2	3	6	preuzimanje rizika	prijem stručnih kadrova, raspodela odgovornosti i ovlašćenja, unapređenje komunikacije sa zaposlenima, obuka zaposlenih	2	2	4	rizik je prihvatljiv
		neispunjene plana proizvodnje zbog nedovoljnog broja radnika	Kašnjenje u planu proizvodnje	2	3	6	preuzimanje rizika	organizovanje obuka za zaposlene u proizvodnji, raspodela odgovornosti	1	2	2	rizik je prihvatljiv
		proizvodnja zdravstveno nebezbjednog proizvoda	neusaglašenost u procesu, polu ili gotovim proizvodima	2	4	8	eliminisanje izvora rizika	Rad u skladu sa HACCP analizom hazarda, monitoring CCPa i/ili OPRP tačaka, preduzimanje korektivnih mjera definisanih u HACCP dokumentaciji	1	3	3	rizik je prihvatljiv
		nemogućnost ispunjenja plana proizvodnje usled nedostajućih proizvodnih kapaciteta	kašnjenje u palnu proizvodnje, umanjena prodaja, nazadovoljan korisnik	3	3	9	eliminisanje izvora rizika	proširenje proizvodnih kapaciteta	2	2	4	rizik je prihvatljiv
		punjač: u slučaju da dođe do loma stakla,	zaostajanje fizičkih primjesa u proizvodu	1	4	4	rizik je prihvatljiv	simulacija loma po planu i stečenim iskustvom, vođenje evidencije loma	1	4	4	

		automatski se zaustavlja linija										
		kontrola pritiska na mikrofiltru	Pucanje filterskog patrona i prolazak nefiltriranog vina, kontaminacija linije	1	4	4	rizik je prihvatljiv	mjerenje testa integriteta filtera, vođenje zapisa	1	4	4	
		klimatske promjene	kvalitet, zdravstvena bezbjednost proizvoda	3	4	12	preuzimanje rizika	primjena inovativnih tehnologija u proizvodnji, efikasnije upravljanje procesima i implementacija novih metodologija ispitivanja u kontroli kvaliteta	2	3	6	rizik je prihvatljiv
4.	SEKTOR RAZVOJA	neusaglašenosti nacionalnih propisa sa uredbama i direktivama EU/EC	kašnjenja u realizaciji nabavke sadnog materijala	2	4	8	Izmjena vjerovatnoće i posledice	Usaglašavanje transportne dokumentacije	2	2	4	rizik je prihvatljiv
		nedovoljne količine vode za navodnjavanje oglednih zasada-suša	Umanjen kvalitet i prinos stonog grožđa na tendoni	3	4	12	Izmjena vjerovatnoće i posledice	Kopanje novog bunara, reparacija postojećeg, reorganizacija sekcija navodnjavanja	3	2	6	rizik je prihvatljiv
		zastoji uslijed kvara opreme	kašnjenja u realizaciji projektnih planova	2	4	8	Dijeljenje rizika	Izrada i primjena preventivnog plana održavanja opreme	2	2	4	rizik je prihvatljiv
		nedostatak radne snage	Kašnjenje u realizaciji projektnih aktivnosti	2	4	8	Preuzimanje rizika	Organizovanje obuka za zaposlene, preraspodjela odgovornosti	1	2	2	rizik je prihvatljiv
		klimatske promjene	Zastoj u realizaciji projektnih aktivnosti, posljedice u proizvodnji grožđa i vina, veliki uticaj na kvalitet grožđa i vina	4	3	12	rizik je prihvatljiv	Rad na ispitivanju genetskog diverziteta vinove loze u CG, rad na klonskoj selekciji autohtonih sorti, ispitivanje enološkog potencijala manje zastupljenih sorti, digitalizacija vinogradarsko-vinarske proizvodnje	3	2	6	Rizik je prihvatljiv
		novi proizvod na tržištu nije prihvaćen kako je planirano	Finansijski rezultat lansiranja novog proizvoda	3	2	6	rizik je prihvatljiv	Rad na unaprijeđenju proizvoda, aktivnija marketinška kampanja	3	2	6	Rizik je prihvatljiv

5.	INVESTICIJE	kvalitet sadnog materijala	eksploatacija zasada	2	4	8	izmjena vjerovatnoće ili posledice	nabavka ili proizvodnja, kvalitetnog sadnog materijala	1	3	3	rizik je prihvatljiv	
		formiranje infrastrukture novih zasada	loš kvalitet zasada	2	3	6	rizik je prihvatljiv	obezbjedjenje svih potrebnih resursa za dobru infrastrukturu (navodnjavanje, stubovi, žica, zaštitna sredstva...)	1	2	2		
		kvalitet sirovina za održavanje i podizanje zasada	loš kvalitet zasada	2	3	6	rizik je prihvatljiv	lista odobrenih sredstava, specifikacije za nabavljenen materijale, prijemna i procesna kontrola	1	2	2		
6.	ODRŽAVANJE	pravovremenost nabavke nove opreme	kašnjenje procesa	2	4	8	zadržavanje rizika	vrednovanje isporučilaca	2	3	6		
		nedostatak stručnih kadrova	proces održavanja	2	3	6	rizik je prihvatljiv	organizovanje obuka, prijem stručnih kadrova	1	2	2	rizik je prihvatljiv	
		nedostatak opreme	proces održavanja, zastoji u proizvodnji, kvarovi na opremi	2	3	6	izmjena vjerovatnoće ili posledice	blagovremena nabavka opreme	2	2	4	rizik je prihvatljiv	
		nemogućnost obavljanja popravke opreme	proces proizvodnje, zastoji, kašnjenje u proizvodnji	3	3	9	izmjena vjerovatnoće ili posledice	anagažovanje ousource	3	2	6	rizik je prihvatljiv	
7.	LOGISTIKA I NABAVKA	kvarovi mašina i prevencije	proces proizvodnje	2	4	8	izmjena vjerovatnoće ili posledice	primjena planova i aktivnosti preventivnog održavanja	1	4	4	rizik je prihvatljiv	
		kašnjenje u isporuci nabavljenih sirovina	neispunjerenje plana proizvodnje i prodaje	2	3	6	dijeljenje rizika	definisanje klauzula za obezbjeđenje u ugovorima sa isporučiocima	2	2	4	rizik je prihvatljiv	
		nemogućnost nabavke sirovina usled stanja na tržištu	neispunjerenje plana proizvodnje i prodaje	1	3	3	zadržavanje rizika	analiza tržišta sirovina	1	2	2	rizik je prihvatljiv	nemogućnost nabavke sirovina usled stanja na tržištu

		greška prilikom naručivanja sirovina	neispunjene plana proizvodnje i prodaje	2	4	8	izmjena vjerovatnoće ili posledice	dodatne provjere dokumentacije pre stanja upita	1	4	4	rizik je prihvatljiv	
		loš kvalitet nabavljenih sirovina	neispunjene plana proizvodnje i prodaje	2	4	8	izmjena vjerovatnoće ili posledice	kontrola narudžbina i definisanje kvaliteta roba	1	2	2	rizik je prihvatljiv	
		nemogućnost nabavke zaštitnih sredstava za voće	umanjen rod	1	5	5	izmjena vjerovatnoće ili posledice	optimizacija zaliha	1	3	3	rizik je prihvatljiv	
		uslovi skladištenja roba	kvalitet proizvoda	4	4	16	eliminiranje izvora rizika	izgradnja novog skladišta	1	2	2	rizik je prihvatljiv	
		kašnjenje otpreme voća	nezadovoljstvo kupaca	2	3	6	izmjena vjerovatnoće ili posledice	preispitivanje zahtjeva kupaca, usaglašavanje planova prodaje i proizvodnje	2	2	4	rizik je prihvatljiv	
8.	PRAVNI SEKTOR	sistem zapošljavanje sezonske radne snage	funkcionisanje proizvodnje	3	3	9	eliminiranje izvora rizika	analiza tržišta rada i sklapanje ugovora sa staff lizing organizacijama	3	2	6	rizik je prihvatljiv	
		bezbjednost i zdravlje na radu	finansije	1	2	3	rizik je prihvatljiv	dosledna primjena svih mjera za bezbjednost radnika	1	2	2		
		fizičkotehnička zaštita	imovinski delicti	2	3	6	izmjena vjerovatnoće ili posledice	uvodenje preventivnih mjera	2	2	4	rizik je prihvatljiv	
		neusaglašenost sa nacionalnim zakonskim propisima, uredbama i direktivama EU/EC	finansije	2	3	6	izmjena vjerovatnoće ili posljedice	praćenje i redovno izvještavanje vlasnika procesa o izmjenama u zakonodavnom okviru, blagovremeno usaglašavanje sa uredbama i propisima	1	2	2	rizik je prihvatljiv	
9.	PRODAJA I MARKETING	zahtjevi kupaca nisu detaljno preispitani	reklamacije kupaca na karakteristike proizvoda koje nisu definisane	1	5	5	izmjena posljedice	zapisi o preispitivanje svih iskazanih i neiskazanih zahtjeva kupaca, analize zakonske regulative u zemlju izvoznika, zajednička saradnja sa kupcima na definisanju zahtjeva i metoda analiza	1	3	3		
		udes u radnoj i životnoj sredini (požar, eksplozija, isticanje hemikalija itd)	zaštita životne sredine i bezbjednost i zdravlje na radu	2	4	8	izmjena vjerovatnoće ili posledice	Preduzimanje mjera opisanih u - Postupanje u slučaju udesa POS/E-100-19; Plan prevencije udesa (decembar, 2019), analiza aspekata životne	1	4	4	rizik je prihvatljiv	

							sredine i rizika po bezbjednost na radu, obuka zaposlenih					
10.	UGOSTITELJSTVO	vanredne situacije (prirodne nepogode, rat, vanredno stanje, socijalni nemiri, stanje pandemije; npr. COVID-19)	ukupno poslovanje organizacije, finasije, neispunjene plana proizvodnje i prodaje	3	5	15	Zadržavanje rizika	planovi postupanja u vanrednim situacijama, simulacija postupanja u incidentnim situacijama, obuka zaposlenih (Postupanje u slučaju udesa POS/E-100-19)	1	3	3	Rizik je prihvatljiv
		izmjena zakona u oblasti finansija	ukupno poslovanje organizacije	2	3	6	zadržavanje rizika		2	3	6	Rizik je prihvatljiv
		finansijski rizici	finansije	2	3	6	zadržavanje rizika	smanjenje troška proizvodnje, efikasnije upravljanje tokovima novca, likvidnost, rast prodaje, kreditna zaduženja pod povoljnim uslovima	2	3	6	Rizik je prihvatljiv
11.	PRODAJA I MARKETING	loš kvalitet dostavljenih namirnica	loš kvalitet gotovih jela, poslovanje	3	3	9	eliminisanje izvora rizika	upozorenje dobavljaču, izbor novih dobavljača, specifikacije sirovina, jasno definisani zahtjevi za nabavku, lista odobrenih dobavljača, prijemna kontrola	2	3	6	Rizik je prihvatljiv
		pojava insekata u objektu	posjećenost	3	3	9	eliminisanje izvora rizika	dezinsekcija, deratizacija, vazdušne zavjese	2	2	4	rizik je prihvatljiv
		zahtjevi kupaca nisu detaljno preispitani	reklamacije kupaca na karakteristike proizvoda koje nisu definisane	1	5	5	izmjena posledice	zapis o preispitivanje svih iskazanih i neiskazanih zahtjeva kupaca, analize zakonske regulative u zemlju izvoznika, zajednička saradnja sa kupcima na definisanju zahtjeva i metoda analiza	1	3	3	
		odabir distributera (jedan ili više) strategija nastupa na tržištu	neispunjene plana prodaje	1	3	3	preuzimanje rizika da bi se iskoristila prilika		1	3	3	

		lansiranje novog proizvoda na tržište	neispunjene plana prodaje	1	3	3	preuzimanje rizika da bi se iskoristila prilika		1	3	3			
		odustajanje od ugovora	finansijski gubitak, anagazovana sredstva	1	4	4	rizik je prihvatljiv	jasno definisani zahtjevi u Ugovoru sa kupcima, zatezne klauzule, analiza uticaja konkurenčije	1	3	3			
		falsifikovanje proizvoda i prevara kupaca	pad prodaje, reklamacije, nezadovoljstvo korisnika	2	3	6	rizik je prihvatljiv	primjena adekvatnih mjera zaštite proizvoda od falsifikovanja, pakovanjem, konfekcioniranjem i dr. mjerama zaštite	1	2	2			
		gubitak jednog dijela tržišta	neispunjene plana prodaje	2	4	8	izmjena vjerovatnoće ili posledice	pronalazak novog tržišta i fokus na postojeća	1	3	3	Rizik je prihvatljiv		
		gubitak konkurentske prednosti	neispunjene plana prodaje	1	3	3	izmjena posledice	preispitivanje zahtjeva tržišta, preferencija potrošača, strategija, lansiranje novog proizvoda	1	2	2	rizik je prihvatljiv		
12.	KONTROLA KVALITETA	nedostatak hemikalija	izostanak preispitivanja kvaliteta sirovina, poluproizvoda i proizvoda	2	2	4	izmjena posledice	planiranje nabavke hemikalija, blagovremena nabavka, izbor dobavljača	1	2	2	rizik je prihvatljiv		
		nedostatak opreme za ispitivanja, kvarovi na mjernim instrumentima i oštećenja na laboratorijskoj opremi	kvalitet	2	3	6	izmjena vjerovatnoće i posledice	pravilno rukovanje opremom i instrumentima, redovno etaloniranje mjernih instrumenata, blagovremeno servisiranje i održavanje	1	2	2	rizik je prihvatljiv		
		nedostatak specijalizovanog osoblja	kvalitet	1	3	3	izmjena vjerovatnoće i posledice	organizovanje obuka zaposlenih, prijem stručnih kadrova	1	2	2	rizik je prihvatljiv		
V- vjerovatnoća; P- posledica, O – konačna ocjena rizika (V x P = O)				Datum: 20.06.2021.				Ovjerio: Quality Control Director / Sasa Vujičić						
Revidirano: 10.07.2020. sa rizicima sektora R&D														

BDO d.o.o. Podgorica

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 149

81000 Podgorica

Montenegro

Tel: +382 20 228 449

Fax: +382 20 228 449

www.bdo.co.me

BDO d.o.o. Podgorica, privredno društvo osnovano u Crnoj Gori, je članica BDO International Limited, kompanije sa ograničenom odgovornotju sa sjedištem u Velikoj Britaniji i dio je međunarodne BDO mreže firmi članica.

BDO je brand ime za BDO mrežu i za svaku BDO firmu članicu.

BDO d.o.o. Podgorica, a limited liability company incorporated in Montenegro, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO member firms.